

---

*Del capítol XVI*

**MANUAL**  
LA REDACCIÓ I L'EDICIÓ DE TEXTS  
**D'ESTIL**


### 3. Qüestions de toponímia<sup>1</sup>

#### 3.6. Les comarques dels Països Catalans

3.6.1. El fet comarcal, tan viu i arrelat al Principat de Catalunya, no té, per raons diverses, gaire força al País Valencià i a les Illes (a Àndorra no tindria sentit parlar de «comarques», atesa la poca extensió del territori).

Actualment, els Països Catalans inclouen, de nord a sud i d'oest a est:<sup>2</sup>

- a) El Principat d'Andorra [And], que és un estat independent;
- b) Les comarques catalanes del departament dels Pirineus Orientals [PO], juntament amb set municipis del departament d'Aude [Au], que estan sota administració francesa (figura 1);<sup>3</sup>



NOTA: Com es pot observar, hem delimitat amb un traç gruixut l'àrea occitanoparlant (a la part superior del mapa), que abraça tot el Fenolledès, incloent-hi els vuit municipis pertanyents al departament d'Aude, els quals també figuren en la llista de municipis (→ CD-ROM), per raons de proximitat històrica i administrativa.

FIGURA 1. Mapa comarcal de la Catalunya del Nord

c) La franja catalanoparlant de la comunitat autònoma d'Aragó (algunes comarques de les províncies d'Osca [O], Saragossa [S] i Terol [Te]),<sup>4</sup> que està sota administració espanyola;

d) La comunitat autònoma de Catalunya (províncies de Barcelona [B], Girona [G], Lleida [L] i Tarragona [T]), que està sota administració espanyola;<sup>5</sup>

1. Per a una visió més àmplia del tractament de la grafia dels topònims, especialment dels exotopònims, vegeu MESTRES, Josep M.; SANTAMARIA, Carolina. «Els noms propis geogràfics no catalans». *Revista de Llengua i Dret*, núm. 27 (juliol 1997), p. 23-78.

2. En general, hom inclou també, sota aquesta denominació, la ciutat de l'Alguer (CP IT-07041), a l'illa de Sardenya, que està sota administració italiana, pel fet que s'hi parla el català en la varietat algueresa (*alguerès*).

3. Aquest conjunt de comarques s'anomena *Catalunya del Nord* (segons el *Nomenclàtor de la Catalunya del Nord*; v. la bibliografia amb vista a la tercera edició) o, popularment, *Catalunya Nord*. La comarca del Fenolledès pertany administrativament a la Catalunya del Nord, però és de llengua occitana.

4. Dita, popularment, *la Franja d'Aragó* o, simplement, *la Franja*.

5. Dita també *Principat de Catalunya*.

- e) La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (illes de Mallorca [M], Menorca [Me] i Eivissa —amb Formentera— [EF]), que estan sota administració espanyola;  
f) La Comunitat Valenciana (províncies d'Alacant [A], Castelló [C] i València [V]), que està sota administració espanyola.<sup>6</sup>

**3.6.2.** La llista que segueix conté el número d'ordre del topònim, la forma catalana tradicional del nom de la comarca (que a la comunitat autònoma de Catalunya coincideix amb el nom oficial, d'acord amb el *Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya* (v. la bibliografia), i al País Valencià, amb la llista publicada en l'obra *Denominació oficial dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, 1997-1998* —llevat de les comarques valencianes que són únicament de parla castellana—), el codi de la comarca i el codi de l'entitat administrativa superior (EAS).

COMARQUES DELS PAÏSOS CATALANS I CAPITALS DE COMARCA<sup>7, 8</sup>

Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS	Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS
01	Alacantí <i>Alacant</i>	Ala	A	08	El Alto Palància (Alt Palància) <i>Sogorb</i>	APa	C
02	Alcalatén <i>l'Alcora</i>	Aln	C	09	Alt Penedès <i>Vilafranca del Penedès</i>	APe	B
03	Alcoià <i>Alcoi</i>	Alc	A	10	Alt Urgell <i>la Seu d'Urgell</i>	AUr	L
04	Alt Camp <i>Valls</i>	ACa	T	11	Alt Vinalopó // Alto Vinalopó <i>Villena</i>	AVi	A
05	Alt Empordà <i>Figueres</i>	AEm	G	12a	Alta Ribagorça (est) <i>el Pont de Suert</i>	AR1	L
06	Alt Maestrat <i>Albocàsser</i>	AMa	C	12b	Alta Ribagorça (oest) <i>(el Pont de Suert)</i> <sup>9</sup>	AR2	O
07	El Alto Mijares (Alt Millars) <i>Cirat</i>	AMi	C				

6. Dita, popularment, *País Valencià*. Recordem que una franja important de l'oest d'aquesta comunitat —especialment a la província de València— és de parla castellana.

7. Hem ordenat les comarques pel nom català i hem posat el nom de la capital de la comarca només en la forma catalana. Per comoditat, incloem en aquesta llista Andorra, per bé que no es tracta de cap comarca, sinó d'un estat independent.

Al País Valencià, segons la publicació *Denominació oficial dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, 1997-1998*, de la Generalitat Valenciana, els noms oficials catalans de totes les comarques —llevat de la demarcació territorial de València— porten article.

8. Posem entre parèntesis la capital de la comarca quan aquella pertany a una altra EAS.

9. Hi incloem tan sols els municipis catalanoparlants i de transició de la nova comarca aragonesa de la Ribagorça (v. t. la nota a la comarca 25, «Baixa Ribagorça»): Areny de Noguera, Bonansa, Montanui, el Pont de Montanyana i Sopeira. N'hem exclòs, doncs, Bissaürri, Castelló de Sos, Gia, Saünc, Sessué i Vilanova d'Èssera, que figuraven en la llista dels municipis dels Països Catalans de la segona edició d'aquest MANUAL D'ESTIL.

Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS	Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS
13	Andorra <i>Andorra la Vella</i>	And	And	23	Baix Penedès <i>el Vendrell</i>	BPe	T
14	Anoia <i>Igualada</i>	Ano	B	24	Baix Segura // La Vega Baja <i>Oriola</i>	BSe	A
15	Aspres <sup>10</sup> <i>Castellnou dels Aspres</i>	Asp	PO	25	Baix Vinalopó <i>Elx</i>	BVi	A
16	Bages <i>Manresa</i>	Bag	B	26	Baixa Ribagorça <sup>12</sup> <i>Benavarri</i>	BRi	O
17	Baix Camp <i>Reus</i>	BCa	T	27	Barcelonès <i>Barcelona</i>	Bar	B
18	Baix Cinca <sup>11</sup> <i>Fraga</i>	BCi	O/S	28	Berguedà <i>Berga</i>	Ber	B
19	Baix Ebre <i>Tortosa</i>	BEb	T	29	Camp de Morvedre <i>Sagunt</i>	CMo	V
20	Baix Empordà <i>la Bisbal d'Empordà</i>	BEmp	G	30	Camp de Túria <i>Lliria</i>	CTu	V
21	Baix Llobregat <i>Sant Feliu de Llobregat</i>	BLl	B	31	Canal de Navarrés <i>Énguera</i>	CNa	V
22	Baix Maestrat <i>Vinaròs</i>	BMa	C				

10. Nova comarca de la Catalunya del Nord des del mes de maig del 2007, d'acord amb el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord* (v. la bibliografia). Aquesta comarca és formada pels municipis següents (que abans es consideraven pertanyents al Rosselló o al Vallespir): la Bastida, Bula d'Amunt, Calmella, Camelles, Casafabre, Castellnou dels Aspres, Llauro, Montoriol, Oms, Prunet i Bellpuig, Queixàs, Sant Marçal, Tellet, Teulís, Torderes i Vivers. Malgrat que l'obra damunt dita no ho indica, creiem que per raons històriques, el cap de comarca hauria de ser Castellnou dels Aspres.

11. Segons la Llei 20/2002, del 7 d'octubre, de creació de la comarca del Baix Cinca / Bajo Cinca, de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 119, del 7.10.2002), els municipis de llengua catalana Fraga, Mequinsena / Mequinenza, Saidí / Zaidín, Torrent de Cinca / Torrente de Cinca i Vilella de Cinca / Velilla de Cinca s'incorporen a aquesta «nova» comarca.

12. Segons la Llei 12/2002, del 28 de maig, de creació de la comarca de La Ribagorça (nom tradicional en català, Ribagorça), de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 63, del 28.5.2002), els municipis d'Areny de Noguera / Arén, Benavarri / Benabarre, Bonansa, Castigaleu, Estopanyà / Estopiñán del Castillo, Isàbena (nom tradicional en català, la Pobla de Roda), Lascuarre (nom tradicional en català, Lasquarri), Laspaüls (*sic*; s'hauria d'escriure, si més no, Laspaüls) / Laspaüles, Monesma i Caixigar / Monesma y Cajigar, Montanui / Montanuy, Pont de Montanyana / Puente de Montañana, Sopeira, Tolba / Tolva, Torre La Ribera (nom tradicional en català, Torlarribera; vegeu la nota a aquest municipi), Veracruz (nom tradicional en català, Beranui), i Viacamp i Lliterà / Viacamp y Litera s'incorporen a aquesta «nova» comarca, la capital oficial de la qual és Graus, municipi que no fa part dels Països Catalans (fins ara hem considerat Benavarri la capital de la comarca). Notem que el nom d'aquesta comarca és diferent de la forma emprada tradicionalment en català i que tampoc no té nom oficial en la nostra llengua.

Finalment, en la quarta edició del MANUAL D'ESTIL hem suprimit de la llista de noms oficials dels municipis del Paísos Catalans els antics municipis de Güel (agregat al municipi aragonès de Graus), Laguarres (nom tradicional en català, Llaguarres; agregat al municipi aragonès de Capella), Torres del Bisbe (agregat al municipi aragonès de Graus) i Valle de Lierp (nom tradicional en català, la Vall de Lierp), que no figuren en la llista de municipis catalanoparlants de la Franja dreçada per la Secció Filològica de l'IEC el 15 de desembre de 1995 i modificada el 15 de gener de 1999 (agraïm a l'Oficina d'Onomàstica d'aquesta secció que ens hagi facilitat aquestes dades).

Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS	Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS
32	Capcir <i>Formiguera</i>	Cap	PO	42	Garrigues <i>les Borges Blanques</i>	Grg	L
33a	Cerdanya (alta) <i>Montlluís</i>	Ce1	PO	43	Garrotxa <i>Olot</i>	Grt	G
33b	Cerdanya (baixa) <i>Puigcerdà</i>	Ce2	G	44	Gironès <i>Girona</i>	Gir	G
34	Comtat <i>Cocentaina</i>	Com	A	45	Horta <sup>13</sup> <i>València</i>	Hor	V
35	Conca de Barberà <i>Montblanc</i>	CBa	T	46	Llitera // La Litera [Binèfar] <sup>14</sup> <i>Tamarit de Llitera</i>	Lli	O
36	Conflent <i>Prada</i>	Con	PO	47	Mallorca Occidental <i>la Ciutat de Mallorca</i>	MOc	M
37	Costera <i>Xàtiva</i>	Cos	V	48	Mallorca Oriental <i>Manacor</i>	MOr	M
38	Eivissa <i>Eivissa</i>	Eiv	EF	49	Mallorca Septentrional <i>Inca</i>	MSe	M
39	Fenolledès / Fenollet [Fenolhedés / Fenolhet, occ.] <i>Sant Pau de Fenollet</i>	Fen	PO	50	Maresme <i>Mataró</i>	Mar	B
40	La Hoya de Buñol (Foia de Bunyol) <i>Xiva de Bunyol</i>	FBu	V	51	Marina Alta <i>Dénia</i>	MaA	A
41	Garraf <i>Vilanova i la Geltrú</i>	Grf	B	52	Marina Baixa <i>la Vila Joiosa</i>	MaB	A
				53a	Matarranya // Matarraña <sup>15</sup> <i>Vall-de-roures</i>	Ma1	Te

13. La Generalitat Valenciana distingeix, en el Consell Metropolità de l'Horta, quatre demarcacions territorials: Horta Nord, Horta Oest, València i Horta Sud.

14. Segons la Llei 25/2002, del 12 de novembre, de creació de la comarca de la Llitera / La Litera, de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 135, del 15.11.2002), els municipis d'Albelda, Azanúy-Alins (nom tradicional en català, Sanui i Alins), Baells, el Campell / Alcampell, Camporrells (malgrat que el text de la Llei recull la forma ortogràficament correcta en català —*Camporrells*—, sembla que la forma que es volia aprovar oficialment duia accent —*Camporrells*—, i així figura en molta documentació oficial), Castellonroi / Castellonroy, Peralta de Calasanz (nom tradicional en català, Peralta de la Sal), San Esteban de Litera (nom tradicional en català, Sant Esteve de Llitera), Tamarit de Llitera / Tamarite de Litera, el Torricó / Altorricon, Valldellou / Baldellou i Vensilló / Vencillón s'incorporen a aquesta nova comarca, la capital oficial de la qual és Binèfar (nom tradicional en català, Binèfar), municipi que no fa part dels Països Catalans (fins ara hem considerat Tamarit de Llitera la capital de la comarca, que ara ha quedat relegat a «capital historicocultural»). Cal notar que la damunt dita Llei ha aprovat la denominació de la comarca en català amb article: «la Llitera».

15. D'acord amb la Llei 7/2002, del 15 d'abril, de creació de la comarca del Matarranya / Matarraña (*Boletín Oficial de Aragón*, 46, del 19.4.2002), la «nova» comarca queda constituïda únicament pels municipis següents: Arenys de Lledó / Arens de Lledó, Beseit / Beceite, Calaceit / Calaceite, Fontdespatla / Fuentespalda, Fórnols / Fórnols, la Freixneda / La Fresneda, Lledó, Massalió / Mazaleón, Montroig (*sic*; s'hauria d'escriure *Mont-roig*) / Monroyo, Pena-roja de Tastavins / Peñarroya de Tastavins, la Portellada, Queretes / Cretas, Ráfels (*sic*; s'hauria d'escriure *Ráfels*) / Ráfales, Torredarques / Torre de Arcas, la Torre

Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS	Núm.	Comarca i capital	Codi	EAS
53b	Matarranya // Matarraña [Bajo Aragón (Baix Aragó) Alcanýis] <sup>16</sup> (Vall-de-roures)	Ma2	Te	63	Plana Baixa Borrriana	PIB	C
53c	Matarranya // Matarraña [Baix Aragó - Casp Casp] <sup>17</sup> (Vall-de-roures)	Ma3	S	64	La Plana de Utiel - Requena (Plana d'Utiel) Requena	PIU	V
54	Menorca Maó	Men	Me	65	Ports Morella	Por	C
55	Montsià Amposta	Mon	T	66	Priorat Falset	Pri	T
56	Noguera Balaguer	Nog	L	67	El Rincón de Ademuz (Racó d'Ademús) Ademús	RAd	V
57	Osona Vic	Oso	B	68	Ribera Alta Alzira	RiA	V
58	Pallars Jussà Tremp	PJu	L	69	Ribera Baixa Sueca	RiB	V
59	Pallars Sobirà Sort	PSo	L	70	Ribera d'Ebre Móra d'Ebre	RiE	T
60	Pla d'Urgell Mollerussa	PUr	L	71	Ripollès Ripoll	Rip	G
61	Pla de l'Estany Banyoles	PEs	G	72	Rosselló Perpinyà	Ros	PO
62	Plana Alta Castelló de la Plana	PIA	C	73	Safor Gandia	Saf	V
				74	Segarra Cervera	Sga	L

del Comte / Torre del Compte, la Vall del Tormo / Valdeltormo, Vall de Roures (*sic*; s'hauria d'escriure *Vall-de-roures*) / Valderrobles i Valljunquera / Valjunquera. Els municipis d'Aiguaviva de Bergantes, Bellmunt de Mesquí, la Canyada de Beric, la Codonyera, la Ginebrosa, la Sorollera i la Torre de Vilella, considerats fins ara dins el Matarranya, han estat adscrits a la nova comarca del Baix Aragó (v. la comarca núm. 52b); així mateix, els municipis de Favara de Matarranya, Faió, Maella i Nonasp, considerats fins ara també dins el Matarranya (o dins la Terra Alta d'administració aragonesa), han estat adscrits a la nova comarca del Baix Aragó - Casp (v. la comarca núm. 52c).

16. Segons la Llei 10/2002, del 3 de maig, de creació de la comarca del Bajo Aragón (en català, Baix Aragó), de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 53, del 8.5.2002), els municipis d'Aiguaviva de Bergantes / Aguaviva, Bellmunt de Mesquí / Belmonte de San José, la Canyada de Beric / La Cañada de Verich, la Codonyera / La Codoñera, la Ginebrosa / La Ginebrosa, La Cerollera (nom tradicional en català, la Sorollera) i Torre de Vilella / Torrevelilla s'incorporen a aquesta nova comarca (fins ara les hem considerades del Matarranya), la capital de la qual és Alcañiz (nom tradicional en català, Alcanýis), municipi que no fa part dels Països Catalans.

17. D'acord amb la Llei 12/2003, del 24 de març, de creació de la comarca del Baix Aragó - Casp / Bajo Aragón - Caspe, de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 35, del 26.3.2003), els municipis de Favara / Fabara, Faió / Fayón, Maella i Nonasp / Nonaspe, considerats fins ara dins la comarca del Matarranya (o dins la Terra Alta d'administració aragonesa), s'incorporen a aquesta nova comarca.

<i>Núm.</i>	<i>Comarca i capital</i>	<i>Codi</i>	<i>EAS</i>	<i>Núm.</i>	<i>Comarca i capital</i>	<i>Codi</i>	<i>EAS</i>
75	Segrià <i>Lleida</i>	Sgi	L	83	Vall d'Aran // Val d'Aran <sup>19</sup> <i>Vielba</i>	VAr	L
76	Selva <i>Santa Coloma de Farners</i>	Sel	G	84	El Valle de Cofrentes - Ayora (Vall de Cofrents) <i>Aiora</i>	VCo	V
77	Los Serranos (Serrans) <i>Xelva</i>	Ser	V	85	Vallès Occidental <i>Sabadell</i>	VOc	B
78	Solsonès <i>Solsona</i>	Sol	L	86	Vallès Oriental <i>Granollers</i>	VOr	B
79	Tarragonès <i>Tarragona</i>	Tar	T	87	Vallespir <i>Ceret</i>	Vsp	PO
80	Terra Alta <sup>18</sup> <i>Gandesa</i>	TAI	T	88	Valls del Vinalopó <i>Novelda</i>	VVi	A
81	Urgell <i>Tàrrega</i>	Urg	L	89	Vinalopó Mitjà // El Vinalopó Medio <i>Asp</i>	VMi	A
82	Vall d'Albaida <i>Ontinyent</i>	VAI	V				

18. Fins a la segona edició d'aquest MANUAL D'ESTIL havíem distingit entre la banda est (d'administració catalana) i la banda oest (d'administració aragonesa) d'aquesta comarca, i havíem adscrit a aquesta segona banda els municipis aragonesos de Favara de Matarranya, Faió, Maella i Nonasp, seguint l'*Atlas universal català* publicat l'any 1983. Actualment, però, sembla que hi ha acord que aquests quatre municipis pertanyen a la comarca del Matarranya, i no a la Terra Alta (v. t. la nota corresponent a la comarca 52c, «Matarranya // Matarraña»).

19. Forma occitana.



### 3.7. La toponímia municipal

Corresponen a la toponímia municipal els noms oficials i tradicionals en català dels municipis dels Països Catalans, de les seves unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades.

#### 3.7.1. Legislació aplicable als topònims municipals

Al Principat de Catalunya, la forma oficial de la toponímia municipal és recollida pel *Nomenclator oficial de toponímia major de Catalunya* (consultable en línia a l'adreça d'Internet <http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/nomenclator/index.jsp>), que s'actualitza periòdicament; al País Valencià, pel Decret 74/1984, del 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis, i els decrets de modificació posteriors, els quals han donat origen a la llista publicada en l'opuscle titulat *Denominació oficial dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, 1997-1998* (València, Generalitat Valenciana, 1998); a les Illes Balears, pel Decret 36/1988, del 14 d'abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears (BOCAIB núm. 51, del 28.4.1988), i pel Decret 61/1990, del 31 de maig, d'ampliació del Decret 36/1988, del 14 d'abril (BOCAIB núm. 73, del 16.6.1990); a la Catalunya del Nord, pel *Recensement général de la Population de 1990* (París, INSEE, 1990), i al Principat d'Andorra, per l'article 1.5 de la Constitució del Principat d'Andorra, promulgada el 28 d'abril de 1993 (BOPA núm. 24, del 4.5.1993), i és regulada per l'article 14 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, promulgada el 16 de desembre de 1999 (BOPA núm. 2, del 12.1.2000).<sup>20</sup>

#### 3.7.2. Llista dels noms oficials dels municipis dels Països Catalans<sup>21</sup>

La llista que segueix conté el número d'ordre del topònim, el nom oficial del municipi, la forma catalana tradicional del municipi entre parèntesis (si la forma oficial és en un altre idioma),<sup>22</sup> el codi i el número de la comarca (cf. el quadre de l'epígraf 3.6),

20. «Article 14

»*Toponímia*

»1. La forma oficial dels topònims del Principat d'Andorra és l'andorrana, en llengua catalana. Correspon al Govern, mitjançant les disposicions adequades i d'acord amb les diferents corporacions locals afectades, la determinació dels noms oficials dels territoris, dels nuclis de població, urbanitzacions i de les vies interurbanes. El nom de les vies urbanes el determina la corporació local corresponent.

»2. Les denominacions aprovades pel Govern amb les corporacions locals afectades són les legals dins el territori andorrà, i la retolació, la publicitat, l'etiquetatge, la documentació i altres usos de les administracions públiques, de les empreses i les persones jurídiques s'hi han d'acordar.»

21. Agraïm a Josefina Guillén i a Josep Brugada la cura que han posat en la confecció i l'ordenació alfabètica d'aquesta llista; i a Roser Vernet i Ramon Gual les facilitats que ens han donat per aconseguir la informació sobre la toponímia oficial i la toponímia tradicional de la Catalunya del Nord; a Rosanna Pascual l'ajuda que ens ha ofert per a l'obtenció de la toponímia oficial del País Valencià, i a Montse Badia els documents que ens ha tramès sobre la toponímia oficial del Principat d'Andorra. Amb vista a la primera reimpressió i a la segona edició d'aquest MANUAL D'ESTIL (1996 i 2000, respectivament) agraïm les esmenes d'alguns codis postals que ens ha fet arribar Anna Simó. Finalment, amb vista a la tercera edició agraïm a Silvana Casellas l'actualització de la toponímia de la Catalunya del Nord.

22. Els topònims de la Vall d'Aran tenen com a única forma oficial l'occitana, llevat del nom de la comarca, cas en què podem fer servir també la forma catalana tradicional. Les formes oficials occitanes han

el codi de l'entitat administrativa superior (EAS) (cf. el quadre de l'epígraf 3.6) i el codi postal del municipi.<sup>23</sup>

Pel que fa a les remissions, en cas de dubte posem entre claudàtors el codi de la comarca a què pertany el municipi al qual remetem. Hi ha dues classes de remissions:

a) Les remissions principals (→), de la forma tradicional catalana a l'única forma oficial (que és en espanyol, en francès o en aranès);

b) Les remissions secundàries (v.), vers la forma catalana oficial o tradicional, segons els casos.

---

deixat en certa manera obsoletes les tradicionals catalanes, que en contextos no oficials també es podrien fer servir; és el cas de Viella (occ., Vielha e Mijaran), capital de la comarca, i dels municipis següents: Bausén (occ., Bausen), les Bordes (occ., es Bòrdes), Bossost (occ., Bossòst), Lés (occ., Les) i Salardú, capital del municipi de Naut Aran.

Així mateix, alguns topònims de la Comunitat Valenciana tenen doble forma oficial, en català i en espanyol; en aquests casos, apareix, en primer lloc, el topònim català, separat de l'espanyol per una doble barra inclinada. Alguns topònims de les Illes Balears tenen doble forma oficial en català: en aquests casos, apareix, en primer lloc, amb l'article salat (*es* o *sa*), separat per una barra inclinada senzilla de la forma precedida per l'article estàndard general (*el* o *la*).

Finalment, les formes compostes franceses oficials dels topònims de la Catalunya del Nord s'han d'escriure, per prescripció de l'Administració francesa, unides mitjançant guionets. N'hem prescindit a fi de facilitar-ne l'ordenació alfabètica i la identificació dels elements realment juxtaposats o compostos, en els casos que n'hi ha.

23. Cal advertir que hi ha algunes unitats de població dins els municipis que tenen codi postal a part del de tot el municipi, però en general no les hem pogudes tenir en compte en aquest recull. Així mateix, els municipis que tenen districtes postals dins la mateixa vila apareixen només amb els dígits comuns i punts en comptes dels dígits que varien segons el districte.

MUNICIPIS DELS PAÏSOS CATALANS<sup>24, 25</sup>  
(llista actualitzada el 31.10.2008)

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0001	Abella de la Conca	PJu (58)	L	ES-25651
0002	Abrera Ademús → <i>Ademuz</i>	BLI (21)	B	ES-08630
0003	Ademuz (Ademús)	RAAd (67)	V	ES-46140
0004	Ador	Saf (73)	V	ES-46724
0005	Adsubia (l'Atzúvia)	MaA (51)	A	ES-03786
0006	Àger	Nog (56)	L	ES-25691
0007	Agost	Ala (01)	A	ES-03698
0008	Agramunt	Urg (81)	L	ES-25310
0009	Agres Aguaviva (v. <i>Aiguaviva de Bergantes</i> )	Com (34)	A	ES-03870
0010	Aguilars de Segarra	Bag (16)	B	ES-08289
0011	Agullana	AEEm (05)	G	ES-17707

24. A Andorra els municipis s'anomenen *parròquies*, i a la Catalunya del Nord, *communes* (*communes*, en francès).

No incloem en aquesta llista la ciutat de l'Alguer, a Sardenya (CP IT-07041). Així mateix, tampoc no hi incloem els municipis d'administració aragonesa que no figuren en la llista de noms de municipis de la Franja de Ponent dreçada per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans el dia 15 de desembre de 1995 i esmenada el 15 de gener de 1999, segons la qual són de llengua catalana els municipis següents: de la comarca de la Ribagorça (Alta i Baixa), Areny de Noguera, Benavarri, Beranui (nom tradicional en català; el nom oficial és Veracruz), Bonansa, Castigaleu, Estopanyà, Monesma i Queixigar (oficialment, Monesma i Caixigar), Montauí, les Pauls (oficialment, Laspauils [*sic*]), el Pont de Montanyana (oficialment, Pont de Montanyana), Sopeira, Tolba i Viacamp (oficialment, Viacamp i Lliterà); de la comarca de la Llitera, Albelda, Baells, el Campell, Camporrells (oficialment, Camporrèlls [*sic*]), Castellonroi, Peralta de la Sal (nom tradicional en català; el nom oficial és Peralta de Calasanz), Tamarit de Llitera, el Torricó, Valldeu i Vensilló; de la comarca del Baix Cinca, Fraga, Mequinensa, Saidí, Torrent de Cinca i Vilella de Cinca; de la comarca del Matarranya, Aiguaviva de Bergantes, Arenys de Lledó, Bellmunt de Mesquí, Beseit, Calacit, la Canyada de Beric, la Codonyera, Cretes (oficialment, Queretes), Faió, Favara de Matarranya (oficialment, Favara), Fondespatla (oficialment, Fontdespatla), Fòrnols de Matarranya (oficialment, Fòrnols), la Freixneda, la Ginebrosa, Lledó d'Algars (oficialment, Lledó), Maella, Massalió, Mont-roig de Tastavins (oficialment, Montroig [*sic*]), Nonasp, Pena-roja (oficialment, Pena-roja de Tastavins), la Portellada, Ràfels (oficialment, Ráfels [*sic*]), la Sorollera (no té nom oficial en català), Torredarques, la Torre del Comte, la Torre de Vilella (oficialment, Torre de Vilella), la Vall de Tormo, Vall-de-roures (oficialment, Vall de Roures) i Valljunquera. Finalment, són de l'àrea de transició català-aragonès: de la comarca de la Ribagorça (Baixa), Lasquarri (nom tradicional en català; el nom oficial és Lascuarre) i la Poble de Roda (nom tradicional en català; el nom oficial és Isábena), i de la comarca de la Llitera, Sant Esteve de Llitera (nom tradicional en català; el nom oficial és San Esteban de Litera) i Sanui i Alins (nom tradicional en català; el nom oficial és Azanúy-Alins).

Agraïm especialment a l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, a Ramon Sistac i Carles Royo (com. pers.) tota la informació que ens han facilitat amb vista a l'actualització de la llista que segueix, especialment amb relació als municipis de la Franja.

25. En els noms en francès dels municipis de la Catalunya del Nord, ometem els guionets entre mots amb què acostuma a representar l'Administració francesa els topònims formats per sintagmes travats (p. ex., *Canez-en-Roussillon*, *Sainte-Colombe-de-la-Commanderie*), per superflus i enganyadors; així mateix, arran de la publicació del *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord* (pel juliol del 2007; v. la bibliografia), hem suprimit les propostes toponímiques de Lluís Basseda i les de la *Gran enciclopèdia catalana* que havíem recollit en les dues primeres edicions d'aquest MANUAL D'ESTIL. Novament agraïm a Silvana Casellas la revisió de la llista d'aquests municipis.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0012	Agullent	VAI (82)	V	ES-46890
0013	Aielo de Malferit	VAI (82)	V	ES-46812
0014	Aielo de Rugat	VAI (82)	V	ES-46842
0015	Aiguafreda	VO <sub>r</sub> (86)	B	ES-08591
0016	Aiguamúrcia	ACa (04)	T	ES-43815
	Aiguatèbia i Talau → <i>Ayguatèbia-Talau</i>			
0017	Aiguaviva <sup>26</sup>	Gir (44)	G	ES-17181
0018	Aiguaviva de Bergantes // Aiguaviva Aiguaviva de Gironès (v. <i>Aiguaviva</i> )	Ma2 (53 <sup>b</sup> )	Te	ES-44566
0019	Aigües	Ala (01)	A	ES-03569
0020	Aín	PIB (63)	C	ES-12222
	Aiòder → <i>Ayódar</i>			
	Aiora → <i>Ayora</i>			
0021	Aitona	Sgi (75)	L	ES-25182
0022	Alacant // Alicante	Ala (01)	A	ES-030..
0023	Alaior	Men (54)	Me	ES-07730
0024	els Alamús	Sgi (75)	L	ES-25221
0025	Alaquàs	Hor (45)	V	ES-46970
0026	Alaró	MSe (49)	M	ES-07340
0027	Alàs i Cerc	AUr (10)	L	ES-25718
0028	l'Albagés	Grg (42)	L	ES-25150
0029	Albaida	VAI (82)	V	ES-46860
0030	Albal	Hor (45)	V	ES-46470
0031	Albalat de la Ribera	RiB (69)	V	ES-46687
0032	Albalat dels Sorells	Hor (45)	V	ES-46135
0033	Albalat dels Tarongers	CMo (29)	V	ES-46591
0034	Albanyà	AEm (05)	G	ES-17733
0035	Albatàrrec	Sgi (75)	L	ES-25171
0036	Albatera	BSe (24)	A	ES-03340
0037	Albelda	Lli (46)	O	ES-22558
	l'Albera → <i>L'Albère</i>			
0038	L'Albère (l'Albera)	Vsp (87)	PO	FR-66480
0039	Alberic	RiA (68)	V	ES-46260
0040	Albesa	Nog (56)	L	ES-25135
0041	l'Albi	Grg (42)	L	ES-25450
0042	Albinyana	BPa (23)	T	ES-43716
0043	l'Albiol	BCa (17)	T	ES-43479
0044	Albocàsser	AMa (06)	C	ES-12140
0045	Albons	BEm (20)	G	ES-17136
0046	Alborache (Alboraig)	FBu (40)	V	ES-46369
	Alboraia → <i>Alboraya</i>			
	Alboraig → <i>Alborache</i>			
0047	Alboraya (Alboraia)	Hor (45)	V	ES-46120
0048	Albuixech	Hor (45)	V	ES-46550
0049	Alcalà de Xivert	BMa (22)	C	ES-12570
0050	Alcalalí (Alcanalí)	MaA (51)	A	ES-03728
	Alcampell (v. <i>el Campell</i> )			
	Alcanalí → <i>Alcalalí</i>			

26. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Aiguaviva de Gironès* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0051	Alcanar	Mon (55)	T	ES-43530
0052	Alcanó	Sgi (75)	L	ES-25162
0053	Alcàntera de Xúquer	RiA (68)	V	ES-46293
0054	Alcarràs	Sig (75)	L	ES-25180
0055	Alcàsser	Hor (45)	V	ES-46290
0056	Alcocer de Planes (Alcosser)	Com (34)	A	ES-03841
0057	Alcoi // Alcoy	Alc (03)	A	ES-03800
0058	Alcoleja	Com (34)	A	ES-03814
0059	Alcoletge	Sgi (75)	L	ES-25660
0060	l'Alcora Alcosser → <i>Alcocer de Planes</i>	Aln (02)	C	ES-12110
0061	Alcover Alcoy (v. <i>Alcoi</i> )	ACa (04)	T	ES-43460
0062	Alcublas (les Alcubles) les Alcubles → <i>Alcublas</i>	APa (08)	C	ES-46172
0063	Alcúdia	MSe (49)	M	ES-07400
0064	l'Alcúdia	RiA (68)	V	ES-46250
0065	l'Alcúdia de Crespins	Cos (37)	V	ES-46690
0066	Alcudia de Veo (l'Alcúdia de Veo) l'Alcúdia de Veo → <i>Alcudia de Veo</i>	PIB (63)	C	ES-12222
0067	Aldaia	Hor (45)	V	ES-46960
0068	l'Aldea	BEb (19)	T	ES-43896
0069	Aldover	BEb (19)	T	ES-43591
0070	l'Aleixar	BCa (17)	T	ES-43381
0071	Alella Alenyà → <i>Alenya</i>	Mar (50)	B	ES-08328
0072	Alenya (Alenyà)	Ros (72)	PO	FR-66200
0073	Alfafar	Hor (45)	V	ES-46910
0074	Alfafara	Com (34)	A	ES-03459
0075	Alfara de Algimia (Alfara de la Baronia)	CMo (29)	V	ES-46148
0076	Alfara de Carles Alfara de la Baronia → <i>Alfara de Algimia</i>	BEb (19)	T	ES-43528
0077	Alfara del Patriarca Alfarb → <i>Alfarb</i>	Hor (45)	V	ES-46115
0078	Alfarb (Alfarb)	RiA (68)	V	ES-46197
0079	Alfarràs	Nog (56)	L	ES-25120
0080	Alfarrasí	VAI (82)	V	ES-46893
0081	l'Alfàs del Pi	MaB (52)	A	ES-03580
0082	Alfauir	Saf (73)	V	ES-46725
0083	Alfès	Sgi (75)	L	ES-25161
0084	Alfondeguilla (Fondeguilla) l'Alforí → <i>Fontaneres</i>	PIB (63)	C	ES-12609
0085	Alforja	BCa (17)	T	ES-43365
0086	Algaida Algar → <i>Algar de Palancia</i>	MOr (48)	M	ES-07210
0087	Algar de Palancia (Algar)	CMo (29)	V	ES-46593
0088	Algemesí	RiA (68)	V	ES-46680
0089	Algerri Algimia d'Almonesir → <i>Algimia de Almonacid</i>	Nog (56)	L	ES-25130
0090	Algimia de Alfara (Algimia de la Baronia)	CMo (29)	V	ES-46148

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0091	Algimia de Almonacid (Algímia d'Almonesir) Algímia de la Baronia → <i>Algímia de Alfara</i>	APa	(08) C	ES-12414
0092	Alginet	RiA	(68) V	ES-46230
0093	Algorfa	BSe	(24) A	ES-03169
0094	Alguaire	Sgi	(75) L	ES-25125
0095	Algueña (l'Alguenya) l'Alguenya → <i>Algueña</i> Alicante (v. <i>Alacant</i> )	VVi	(88) A	ES-03668
0096	Alins [Lli] (v. <i>Sanui i Alins</i> ) Alins <sup>27</sup> Alins de Vallferrera (v. <i>Alins</i> ) Alinyà (v. <i>Fígols i Alinyà</i> )	PSo	(59) L	ES-25574
0097	Alió	ACa	(04) T	ES-43813
0098	Almacelles	Sgi	(75) L	ES-25100
0099	Almàssera	Hor	(45) V	ES-46132
0100	Almassora // Almazora	PIA	(62) C	ES-12550
0101	Almatret Almazora (v. <i>Almassora</i> )	Sgi	(75) L	ES-25179
0102	Almedíjar (Almedíxer) Almedíxer → <i>Almedíjar</i>	APa	(08) C	ES-12413
0103	Almenar	Sgi	(75) L	ES-25126
0104	Almenara	PIB	(63) C	ES-12590
0105	Almiserà	Saf	(73) V	ES-46726
0106	Almoines	Saf	(73) V	ES-46723
0107	Almoradí	BSe	(24) A	ES-03160
0108	Almoster	BCa	(17) T	ES-43393
0109	Almudaina	Com	(34) A	ES-03827
0110	Almussafes	RiB	(69) V	ES-46440
0111	Alòs de Balaguer	Nog	(56) L	ES-25737
0112	Alp	Ce2	(33b) G	ES-17538
0113	Alpens	Oso	(57) B	ES-08589
0114	Alpicat Alpont → <i>Alpuente</i>	Sgi	(75) L	ES-25110
0115	Alpuente (Alpont)	Ser	(77) V	ES-46178
0116	l'Alqueria d'Asnar	Com	(34) A	ES-03829
0117	l'Alqueria de la Comtessa	PIB	(63) V	ES-46715
0118	Alquerías del Niño Perdido	Saf	(73) C	ES-12539
0119	Alt Àneu	PSo	(59) L	ES-25587
0120	Altafulla	Tar	(79) T	ES-43893
0121	Altea Altorricon (v. <i>el Torricó</i> )	MaB	(52) A	ES-03590
0122	Altura	AMi	(07) C	ES-12410
0123	Alzira	RiA	(68) V	ES-46600
0124	Amélie les Bains <sup>28</sup> (els Banys i Palaldà <sup>29</sup> )	Vsp	(87) PO	FR-66110

27. L'Institut d'Estudis Catalans accepta aquesta forma oficial, al costat de *Alins de Vallferrera*.

28. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi també es pot denominar en francès *Amélie les Bains - Palalda*.

29. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi es pot denominar també *els Banys d'Arles i Palalda*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0125	Amer	Sel (76)	G	ES-17170
0126	l'Ametlla de Mar	BEb (19)	T	ES-43860
0127	l'Ametlla del Vallès	VOr (86)	B	ES-08480
0128	l'Ampolla	BEb (19)	T	ES-43895
0129	Amposta	Mon (55)	T	ES-43870
0130	Andilla	Ser (77)	V	ES-46170
0131	Andorra la Vella	And (13)	And	AD500
0132	Andratx	MOc (47)	M	ES-07150
0133	Anglès els Angles → <i>Les Angles</i>	Sel (76)	G	ES-17160
0134	Les Angles (els Angles)	Cap (32)	PO	FR-66210
0135	Anglesola Angostrina i Vilanova de les Escaldes → <i>Angoustrine - Villeneuve les Escaldes</i>	Urg (81)	L	ES-25320
0136	Angoustrine - Villeneuve les Escaldes (Angostrina i Vilanova de les Escaldes)	Ce1 (33a)	PO	FR-66760
0137	Anna Anserall (v. <i>les Valls de Valira</i> )	CNa (31)	V	ES-46820
0138	Ansignan (Ancinyà, cat.; Ansinhan, occ.) Ansinhan (occ.) → <i>Ansignan</i> Ansinyà → <i>Ansignan</i>	Fen (39)	PO	FR-66220
0139	Antella	RiA (68)	V	ES-46266
0140	Arañuel (Aranyuel) Aranyuel → <i>Arañuel</i>	AMi (07)	C	ES-12232
0141	Aras de los Olmos (Ares d'Alpont)	Ser (77)	V	ES-46179
0142	Arbeca	Grg (42)	L	ES-25140
0143	l'Arboç Arboçols → <i>Arboussols</i>	BPe (23)	T	ES-43720
0144	Arbolí	Pri (66)	T	ES-43365
0145	Arboussols (Arboçols)	Con (36)	PO	FR-66320
0146	Arbúcies Arén (v. <i>Areny de Noguera</i> ) Arens de Lledó (v. <i>Arenys de Lledó</i> )	Sel (76)	G	ES-17401
0147	Areny de Noguera // Arén	AR2 (12b)	O	ES-22583
0148	Arenys de Lledó // Arens de Lledó	Ma1 (53a)	TE	ES-44622
0149	Arenys de Mar	Mar (50)	B	ES-08350
0150	Arenys de Munt Ares d'Alpont → <i>Aras de los Olmos</i> Ares del Maestrat → <i>Ares del Maestre</i>	Mar (50)	B	ES-08358
0151	Ares del Maestre (Ares del Maestrat)	AMa (06)	C	ES-12165
0152	Argelaguer Argelers <sup>30</sup> → <i>Argelès sur Mer</i>	Grt (43)	G	ES-17853
0153	Argelès sur Mer (Argelers) Argeleta → <i>Argelita</i>	Ros (72)	PO	FR-66700
0154	Argelita (Argeleta)	AMi (07)	C	ES-12230
0155	Argençola	Ano (14)	B	ES-08719

30. El complement de lloc *de la Marenda*, que ha estat emprat adesiara, no escau històricament ni geogràfica.

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
0156	l'Argentera	BCa (17)	T	ES-43773
0157	Argentona	Mar (50)	B	ES-08310
0158	Ariany Arles <sup>31</sup> → <i>Arles sur Tech</i>	MOr (48)	M	ES-07529
0159	Arles sur Tech (Arles)	Vsp (87)	PO	FR-66150
0160	l'Armentera	AEm (05)	G	ES-17472
0161	Arnes	TAI (80)	T	ES-43597
0162	Arres	VAr (83)	L	ES-25551
0163	Arsèguel	AUr (10)	L	ES-25722
0164	Artà	MOr (48)	M	ES-07570
0165	Artana	PIB (63)	C	ES-12527
0166	Artés	Bag (16)	B	ES-08271
0167	Artesa de Lleida	Sgi (75)	L	ES-25150
0168	Artesa de Segre	Nog (56)	L	ES-25730
0169	Ascó Asp → <i>Aspe</i>	RiE (70)	T	ES-43791
0170	Aspa	Sgi (75)	L	ES-25151
0171	Aspe (Asp) Assuéver → <i>Azuébar</i> Atsat → <i>Axat</i>	VMi (89)	A	ES-03680
0172	Atzeneta d'Albadia	VAI (82)	V	ES-46869
0173	Atzeneta del Maestrat l'Atzúvia → <i>Adsubia</i>	Aln (02)	C	ES-12132
0174	les Avellanes i Santa Linya	Nog (56)	L	ES-25612
0175	Avià	Ber (28)	B	ES-08610
0176	Avinyó	Bag (16)	B	ES-08279
0177	Avinyonet de Puigventós	AEm (05)	G	ES-17742
0178	Avinyonet del Penedès	APe (09)	B	ES-08739
0179	Axat (Atsat, cat. i occ.)	Fen (39)	Au	FR-11140
0180	Ayguatèbia-Talau (Aiguatèbia i Talau)	Con (36)	PO	FR-66360
0181	Ayódar (Aiòder)	AMi (07)	C	ES-12224
0182	Ayora (Aiora)	VCo (84)	V	ES-46620
0183	Azanúy-Alins (Sanui i Alins)	Lli (46)	O	ES-22421
0184	Azuébar (Assuéver)	APa (08)	C	ES-12490
0185	Badalona	Bar (27)	B	ES-0891.
0186	Badia del Vallès	VOc (85)	B	ES-08214
0187	Baells	Lli (46)	O	ES-22569
0188	Bagà	Ber (28)	B	ES-08695
0189	Bages (Bages de Rosselló) Bages de Rosselló → <i>Bages</i>	Ros (72)	PO	FR-66670
0190	Baho (Bao ['bau])	Ros (72)	PO	FR-66540
0191	Bailletstavy (Vallestàvia)	Con (36)	PO	FR-66320
0192	Baix Pallars <sup>32</sup>	PSo (59)	L	ES-25590
0193	Baixas (Baixàs) Baixàs → <i>Baixas</i>	Ros (72)	PO	FR-66390

31. El complement de lloc *de Tec*, que ha estat emprat adesiara, no escau històricament ni geogràfica.

32. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Baix Pallars* i recomana que s'adopti la denominació *Gerri de la Sal* per designar oficialment aquest municipi.



Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0194	Balaguer Baldellou (v. <i>Valdellou</i> )	Nog (56)	L	ES-25600
0195	Balenyà	Oso (57)	B	ES-08550
0196	Balones	Com (34)	A	ES-03812
0197	Balsareny	Bag (16)	B	ES-08660
0198	Banyalbufar	MOc (47)	M	ES-07191
0199	Banyeres de Mariola	Alc (03)	A	ES-03450
0200	Banyeres del Penedès	BPe (23)	T	ES-43711
0201	Banyoles els Banys d'Arles i Palaldà → <i>Amélie les Bains</i> els Banys i Palaldà → <i>Amélie les Bains</i> Banyuls de la Marenda → <i>Banyuls sur Mer</i>	PEs (61)	G	ES-17820
0202	Banyuls dels Aspres	Ros (72)	PO	FR-66300
0203	Banyuls sur Mer (Banyuls de la Marenda) Bao → <i>Babo</i>	Ros (72)	PO	FR-66650
0204	Barbens	PUr (60)	L	ES-25262
0205	Barberà de la Conca	CBa (35)	T	ES-43422
0206	Barberà del Vallès el Barcarès → <i>Le Barcarès</i>	VOc (85)	B	ES-08210
0207	Le Barcarès (el Barcarès)	Ros (72)	PO	FR-66420
0208	Barcelona	Bar (27)	B	ES-080..
0209	la Baronía de Rialb	Nog (56)	L	ES-25747
0210	Barracas (Barraques) Barraques → <i>Barracas</i>	APa (08)	C	ES-12420
0211	Barx	Saf (73)	V	ES-46758
0212	Barxeta	Cos (37)	V	ES-43667
0213	Bàscara	AEm (05)	G	ES-17483
0214	Bassella la Bastida → <i>La Bastide</i> la Bastida del Vallespir → <i>La Bastide</i> la Bastida dels Aspres → <i>La Bastide</i>	Aur (10)	L	ES-25289
0215	La Bastide (la Bastida <sup>33</sup> )	Asp (15)	PO	FR-66110
0216	Batea	TAI (80)	T	ES-43786
0217	Bausen Beceite (v. <i>Beseit</i> ) Begís → <i>Bejís</i>	VAr (83)	L	ES-25549
0218	Begues	BLI (21)	B	ES-08859
0219	Begur	BEm (20)	G	ES-17255
0220	Bejis (Begís)	APa (08)	C	ES-12430
0221	Bélesta (Bellestar, cat.; <sup>34</sup> Bèlestar, occ.) Bèlestar (occ.) → <i>Bélesta</i>	Fen (39)	PO	FR-66720
0222	Bèlgida	VAl (82)	V	ES-46868
0223	Belianes	Urg (81)	L	ES-25266
0224	Bellaguarda	Grg (42)	L	ES-25163

33. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi es pot denominar també *la Bastida dels Aspres* i *la Bastida del Vallespir*.

34. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi es pot denominar també *Bellestar de la Frontera*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0225	Bellcaire d'Empordà	BE <sub>m</sub>	(20) G	ES-17141
0226	Bellcaire d'Urgell	Nog	(56) L	ES-25337
	Bellestar → <i>Bélesta</i>			
	Bellestar de la Frontera → <i>Bélesta</i>			
0227	Bell-lloc d'Urgell	PU <sub>r</sub>	(60) L	ES-25220
	Bell-lloc del Pla → <i>Benlloch</i>			
0228	Bellmunt d'Urgell	Nog	(56) L	ES-25336
0229	Bellmunt de Mesquí // Belmonte de San José	Ma <sub>2</sub>	(53 <sup>b</sup> ) Te	ES-44642
0230	Bellmunt del Priorat	Pri	(66) T	ES-43738
0231	Bellprat	Ano	(14) B	ES-08719
	Bellpuig [Asp] (v. <i>Prunet i Bellpuig</i> )			
0232	Bellpuig	Urg	(81) L	ES-25250
0233	Bellreguard	Saf	(73) V	ES-46713
0234	Bellús	VA <sub>1</sub>	(82) V	ES-46839
0235	Bellvei	BPe	(23) T	ES-43719
0236	Bellver de Cerdanya	Ce <sub>2</sub>	(33 <sup>b</sup> ) L	ES-25720
0237	Bellvis	PU <sub>r</sub>	(60) L	ES-25142
	Belmonte de San José (v. <i>Bellmunt de Mesquí</i> )			
	Benabarre (v. <i>Benavarri</i> )			
0238	Benafer	APa	(08) C	ES-12449
0239	Benafigos	Al <sub>n</sub>	(02) C	ES-12134
0240	Benagéber (Benaixeve)	Ser	(77) V	ES-46312
0241	Benaguasil	CTu	(30) V	ES-46180
	Benaixeve → <i>Benagéber</i>			
0242	Benasal (Benassal)	AMa	(06) C	ES-12160
0243	Benasau	Com	(34) A	ES-03814
	Benassal → <i>Benasal</i>			
0244	Benavarri // Benabarre	BRi	(26) O	ES-22580
0245	Benavent de Segrià	Sgi	(75) L	ES-25132
0246	Benavites	CMo	(29) V	ES-46510
0247	Beneixama	Alc	(03) A	ES-03460
0248	Beneixida	RiA	(68) V	ES-46293
	Benejússer → <i>Benejúzar</i>			
0249	Benejúzar (Benejússer)	BSe	(24) A	ES-03390
0250	Benetússer	Hor	(45) V	ES-46910
0251	Benferri	BSe	(24) A	ES-03316
0252	Beniarbeig	MaA	(51) A	ES-03778
0253	Beniardà (Beniardà)	MaB	(52) A	ES-03517
	Beniardà → <i>Beniardà</i>			
0254	Beniarjó	Saf	(73) V	ES-46722
0255	Beniarrés	Com	(34) A	ES-03850
0256	Beniatjar	VA <sub>1</sub>	(82) V	ES-46844
0257	Benicarló	BMa	(22) C	ES-12580
	Benicasim (v. <i>Benicàssim</i> )			
0258	Benicàssim // Benicasim	PIA	(62) C	ES-12560
0259	Benicolet	VA <sub>1</sub>	(82) V	ES-46838
0260	Benicull de Xúquer	RiB	(69) V	ES-46689
0261	Benidoleig	MaA	(51) A	ES-03759
0262	Benidorm	MaB	(52) A	ES-03500
0263	Benifaíó	RiA	(68) V	ES-46650

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
0264	Benifairó de la Valldigna	Saf (73)	V	ES-46791
0265	Benifairó de les Valls	CMo (29)	V	ES-46511
0266	Benifallet	BEb (19)	T	ES-43512
0267	Benifallim	Alc (03)	A	ES-03816
0268	Benifato	MaB (52)	A	ES-03517
	Beniflà → <i>Beniflà</i>			
0269	Beniflà (Beniflà)	Saf (73)	V	ES-46722
0270	Benigànim (Benigànim)	VAI (82)	V	ES-46830
	Benigànim → <i>Benigànim</i>			
0271	Benigembla	MaA (61)	A	ES-03794
0272	Benijófar (Benijòfar)	BSe (24)	A	ES-03188
	Benijòfar → <i>Benijòfar</i>			
0273	Benilloba	Com (34)	A	ES-03810
0274	Benillup	Com (34)	A	ES-03827
0275	Benimantell	MaB (52)	A	ES-03516
0276	Benimarfull	Com (34)	A	ES-03827
0277	Benimassot	Com (34)	A	ES-03812
0278	Benimeli	MaB (52)	A	ES-03769
0279	Benimodo	RiA (68)	V	ES-46291
0280	Benimuslem	RiA (68)	V	ES-46611
0281	Beniparrell	Hor (45)	V	ES-46469
0282	Benirredrà	Saf (73)	V	ES-46700
0283	Benisanó (Benissanó)	CTu (30)	V	ES-46181
0284	Benissa	MaB (52)	A	ES-03720
0285	Benissanet	RiE (70)	T	ES-43747
	Benissanó → <i>Benisanó</i>			
0286	Benissoda	VAI (82)	V	ES-46869
0287	Benisuera	VAI (82)	V	ES-46839
	Benitachell (v. <i>el Poble Nou de Benitatxell</i> )			
0288	Benlloch (Bell-lloc del Pla)	PIA (62)	C	ES-12181
	Beranui → <i>Veracruz</i>			
0289	Berga	Ber (28)	B	ES-08600
0290	Besalú	Grt (43)	G	ES-17850
0291	Bescanó	Gir (44)	G	ES-17162
0292	Beseit // Beceite	Ma1 (53a)	Te	ES-44588
0293	Bétera	CTu (30)	V	ES-46117
0294	Betxí	PIB (63)	C	ES-12549
0295	Beuda	Grt (43)	G	ES-17850
0296	Biar	Alc (03)	A	ES-03410
	Bicorb → <i>Bicorp</i>			
0297	Bicorp (Bicorb)	CNa (31)	V	ES-46825
	Bigastre → <i>Bigastro</i>			
0298	Bigastro (Bigastre)	BSe (24)	A	ES-03380
0299	Bigues i Riells <sup>35</sup>	VOr (86)	B	ES-08415
	Billeneta → <i>Millena</i>			
0300	Binissalem	MSe (49)	M	ES-07350
0301	Biosca	Sga (74)	L	ES-25752

35. El nucli de Riells té el codi postal núm. 08416.

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
0302	la Bisbal d'Empordà	BE <sub>m</sub> (20)	G	ES-17100
0303	la Bisbal de Falset	Pri (66)	T	ES-43372
0304	la Bisbal del Penedès	BP <sub>e</sub> (23)	T	ES-43717
0305	Biure	AE <sub>m</sub> (05)	G	ES-17723
0306	Blancafort	CB <sub>a</sub> (35)	T	ES-43411
0307	Blanes	Sel (76)	G	ES-17300
0308	Boadella i les Escaules	AE <sub>m</sub> (05)	G	ES-17723
0309	Bocairent	VA <sub>l</sub> (82)	V	ES-46880
	Bolbait → <i>Bolbaite</i>			
0310	Bolbaite (Bolbait)	CN <sub>a</sub> (31)	V	ES-46822
0311	Bolquera	Ce <sub>1</sub> (33a)	PO	FR-66210
0312	Bolulla	Ma <sub>B</sub> (52)	A	ES-03518
0313	Bolvir	Ce <sub>2</sub> (33b)	G	ES-17539
0314	Bompàs (Bompàs)	Ros (72)	PO	FR-66430
	Bompàs → <i>Bompas</i>			
0315	Bonansa	AR <sub>2</sub> (12b)	O	ES-25523
0316	Bonastre	Tar (79)	T	ES-43884
	Bonmatí (v. <i>Sant Julià de Llor i Bonmatí</i> )			
0317	Bonrepòs i Mirambell	Hor (45)	V	ES-46131
0318	es Bòrdes	VAr (83)	L	ES-25551
0319	Bordils	Gir (44)	G	ES-17462
0320	les Borges Blanques	Grg (42)	L	ES-25400
0321	les Borges del Camp	BC <sub>a</sub> (17)	T	ES-43350
0322	Borrassà	AE <sub>m</sub> (05)	G	ES-17770
0323	Borredà	Ber (28)	B	ES-08619
0324	Borriana // Burriana <sup>36</sup>	PIB (63)	C	ES-12530
0325	Borriol	PIA (62)	C	ES-12190
0326	Bossòst	VAr (83)	L	ES-25550
0327	Bot	TA <sub>l</sub> (80)	T	ES-43785
0328	Botarell	BC <sub>a</sub> (17)	T	ES-43772
0329	Boule d'Amont (Bula d'Amunt) <sup>37</sup>	Asp (15)	PO	FR-66130
0330	Bouleternère (Bulaternera)	Ros (72)	PO	FR-66130
0331	Le Boulou (el Voló)	Ros (72)	PO	FR-66160
0332	Bourg Madame (la Guingueta d'Ix / les Guinguetes) <sup>38</sup>	Ce <sub>1</sub> (33a)	PO	FR-66760
0333	Bovera	Grg (42)	L	ES-25178
0334	Bràfim	AC <sub>a</sub> (04)	T	ES-43812
0335	Breda	Sel (76)	G	ES-17400
0336	Brouilla (Brullà)	Ros (72)	PO	FR-66620
0337	el Bruc	Ano (14)	B	ES-08294
0338	el Brull	Oso (57)	B	ES-08553
	Brullà → <i>Brouilla</i>			
0339	Brunyola	Sel (76)	G	ES-17441
0340	Bufalí	VA <sub>l</sub> (82)	V	ES-46891

36. Decret 141/2008, del 3 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Burriana per la forma bilingüe Borriana/Burriana (DOCV, 5865, 7.10.2008).

37. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

38. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi es denomina, indistintament, *la Guingueta d'Ix i les Guinguetes*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0341	Bugarra	Ser (77)	V	ES-46165
0342	Búger Bula d'Amunt → <i>Boule d'Amont</i> Bulaternera → <i>Bouleternère</i>	MSe (49)	M	ES-07311
0343	Buñol (Bunyol) Bunyol → <i>Buñol</i>	FBu (40)	V	ES-46360
0344	Bunyola	MOc (47)	M	ES-07110
0345	Burjassot Burriana (v. <i>Borriana</i> )	Hor (45)	V	ES-46100
0346	Busot	Ala (01)	A	ES-03111
0347	Cabacés <sup>39</sup>	Pri (66)	T	ES-43373
0348	Cabanabona la Cabanassa → <i>La Cabanasse</i>	Nog (56)	L	ES-25748
0349	La Cabanasse (la Cabanassa)	Con (36)	PO	FR-66210
0350	Cabanelles	AEm (05)	G	ES-17746
0351	Cabanes <sup>40</sup>	AEm (05)	G	ES-17761
0352	Cabanes Cabanes d'Empordà (v. <i>Cabanes</i> [AEm])	PIA (62)	C	ES-12180
0353	les Cabanyes Cabassers (v. <i>Cabacés</i> )	APe (09)	B	ES-08739
0354	Cabestany	Ros (72)	PO	FR-66330
0355	Cabó	AUr (10)	L	ES-25794
0356	Cabra del Camp	ACa (04)	T	ES-43811
0357	Cabrera d'Anoia	Ano (14)	B	ES-08785
0358	Cabrera de Mar	Mar (50)	B	ES-08349
0359	Cabrils Caça de la Selva (v. <i>Cassà de la Selva</i> )	Mar (50)	B	ES-08348
0360	Cadaqués	AEm (05)	G	ES-17488
0361	Caixas (Queixàs) <sup>41</sup> Caixigar (v. <i>Monesma i Caixigar</i> )	Asp (15)	PO	FR-66300
0362	Calaceit // Calaceite Calaceite (v. <i>Calaceit</i> )	Ma1 (53a)	TE	ES-44610
0363	Calaf	Ano (14)	B	ES-08280
0364	Calafell	BPe (23)	T	ES-43820
0365	Calce	Ros (72)	PO	FR-66600
0366	Calders	Bag (16)	B	ES-08279
0367	Caldes d'Estrac	Mar (50)	B	ES-08393
0368	Caldes de Malavella	Sel (76)	G	ES-17455
0369	Caldes de Montbui	VOc (85)	B	ES-08140
0370	Calella	Mar (50)	B	ES-08370
0371	Càlig	BMa (22)	C	ES-12589
0372	Calldetenes	Oso (57)	B	ES-08519
0373	Calles	Ser (77)	V	ES-46175

39. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Cabacés* i recomana que s'adopti la denominació *Cabassers* per designar oficialment aquest municipi.

40. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Cabanes d'Empordà* per designar oficialment aquest municipi.

41. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0374	Callosa d'en Sarrià <sup>42</sup>	MaB (52)	A	ES-03510
0375	Callosa de Segura	BSe (24)	A	ES-03360
0376	Callús	Bag (16)	B	ES-08262
0377	Calmeilles (Calmella) <sup>43</sup> Calmella → <i>Calmeilles</i>	Asp (15)	PO	FR-66400
0378	Calonge <sup>44</sup> Calonge de Mar (v. <i>Calonge</i> )	BEEm (20)	G	ES-17251
0379	Calonge de Segarra	Amo (14)	B	ES-08281
0380	Calp // Calpe Calpe (v. <i>Calp</i> )	MaB (52)	A	ES-03710
0381	Calvià	MOc (47)	M	ES-07184
0382	Camarasa	Nog (56)	L	ES-25613
0383	Camarles	BEb (19)	T	ES-43894
0384	Cambrils <sup>45</sup> Cambrils de Mar (v. <i>Cambrils</i> )	BCa (17)	T	ES-43850
0385	Camélas (Cameles) <sup>46</sup> Cameles → <i>Camélas</i>	Asp (15)	PO	FR-66300
0386	Camós	PEs (61)	G	ES-17834
0387	el Camp de Mirra // Campo de Mirra	Alc (03)	A	ES-03469
0388	Campanet	MSe (49)	M	ES-07310
0389	Campdevàdol	Rip (71)	G	ES-17530
0390	el Campell // Alcampell	Lli (46)	O	ES-22560
0391	Campelles	Rip (71)	G	ES-17534
0392	el Campello	Ala (01)	A	ES-03560
0393	Campins	VOr (86)	B	ES-08470
0394	Campllong Campmany (v. <i>Capmany</i> ) Campo de Mirra (v. <i>el Camp de Mirra</i> )	Gir (44)	G	ES-17457
0395	Campome Camporrèlles (v. <i>Camporrèlles</i> )	Con (36)	PO	FR-66500
0396	Camporrèlles <sup>47</sup>	Lli (46)	O	ES-22570
0397	Camporrobles Camporsin (occ.) → <i>Campoussy</i>	PIU (64)	V	ES-46330
0398	Campos Camposí → <i>Campoussy</i>	MOr (48)	M	ES-07630
0399	Campoussy (Camposí, cat.; Camporsin, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66730
0400	Camprodon	Rip (71)	G	ES-17867

42. La Generalitat Valenciana ha aprovat aquesta denominació amb l'article personal en majúscula (*En*).

43. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

44. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Calonge de Mar* per designar oficialment aquest municipi.

45. L'Institut d'Estudis Catalans accepta aquesta forma oficial, al costat de *Cambrils de Mar*.

46. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

47. Denominació nova d'acord amb la Llei 25/2002, del 12 de novembre, de creació de la comarca de la Llitera / La Litera, de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 135, del 15.11.2002). Malgrat que el text de la Llei recull la forma ortogràficament correcta en català (*Camporrèlles*), sembla que la forma que es volia aprovar oficialment duia accent (*Camporrèlles*), i així figura en molta documentació oficial. V. t. la nota a la comarca núm. 46 («Llitera»).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0401	Cañada (la Canyonada de Biar) La Cañada de Verich (v. <i>la Canyonada de Beric</i> )	Alc	(03) A	ES-03409
0402	Canals	Cos	(37) V	ES-46650
0403	Canaveilles (Canavelles) Canavelles → <i>Canaveilles</i>	Con	(36) PO	FR-66360
0404	Canejan	VAr	(83) L	ES-25548
0405	Canet d'Adri	Gir	(44) G	ES-17199
0406	Canet d'en Berenguer <sup>48</sup>	CMo	(29) V	ES-46529
0407	Canet de Mar Canet de Rosselló → <i>Canet en Roussillon</i>	Mar	(50) B	ES-08360
0408	Canet en Roussillon (Canet de Rosselló)	Ros	(72) PO	FR-66140
0409	Canet lo Roig	BMA	(22) C	ES-12350
0410	Canillo Cànoes → <i>Canohès</i>	And	(13) And	AD100
0411	Canohès (Cànoes)	Ros	(72) PO	FR-66680
0412	Canovelles	VOr	(86) B	ES-08420
0413	Cànoves i Samalús <sup>49</sup>	VOr	(86) B	ES-08440
0414	Cantallops	AEm	(05) G	ES-17708
0415	la Canyonada de Beric // La Cañada de Verich la Canyonada de Biar → <i>Cañada</i>	Ma2	(53b) Te	ES-44559
0416	Canyelles	Grf	(41) B	ES-08811
0417	Capafonts	BCa	(17) T	ES-43364
0418	Capçanes	Pri	(66) T	ES-43776
0419	Capdepera Capella (municipi aragonès que enclou <i>Llaguarres</i> ; v. <i>Llaguarres</i> )	MOR	(48) M	ES-07580
0420	Capellades	Ano	(14) B	ES-08786
0421	Capmany <sup>50</sup>	AEm	(05) G	ES-17750
0422	Capolat Caramanh (occ.) → <i>Caramany</i>	Ber	(28) B	ES-08619
0423	Caramany (Caramanh, occ.)	Fen	(39) PO	FR-66720
0424	Carcaixent	RiA	(68) V	ES-46740
0425	Càrcer	RiA	(68) V	ES-46294
0426	Cardedeu	VOr	(86) B	ES-08440
0427	Cardona	Bag	(16) B	ES-08261
0428	Carlet	RiA	(68) V	ES-46240
0429	Carme	Ano	(14) B	ES-08787
0430	Carrícola Cartarroja → <i>Catarroja</i> Casafabre → <i>Casafabre</i>	VAI	(82) V	ES-46869
0431	Casas Altas	RAAd	(67) V	ES-46147
0432	Casas Bajas	RAAd	(67) V	ES-46146
0433	Casafabre (Casafabre) <sup>51</sup>	Asp	(15) PO	FR-66130

48. La Generalitat Valenciana ha aprovat aquesta denominació amb l'article personal en majúscula (*En*).

49. El nucli de Samalús té el codi postal núm. 08530.

50. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Capmany* i recomana que s'adopti la denominació *Campmany* per designar aquest municipi.

51. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0434	Caseres les Cases de Pena → <i>Cases de Pène</i>	TAI	(80) T	ES-43787
0435	Cases de Pène (les Cases de Pena)	Ros	(72) PO	FR-66600
0436	Casinos	CTu	(30) V	ES-46171
0437	Cassà de la Selva <sup>52</sup>	Gir	(44) G	ES-17244
0438	Cassagnes (Cassanyes, cat.; Casanhas, occ.) Casanhas (occ.) → <i>Cassagnes</i> Cassanyes → <i>Cassagnes</i>	Fen	(39) PO	FR-66720
0439	Casserres	Ber	(28) B	ES-08693
0440	Castalla	Alc	(03) A	ES-03420
0441	Casteil (Castell de Vernet)	Con	(36) PO	FR-66820
0442	es Castell / el Castell <sup>53</sup>	Men	(54) Me	ES-07720
0443	Castell de Cabres	BMa	(22) C	ES-12319
0444	Castell de Castells	MaA	(51) A	ES-03793
0445	el Castell de Guadalest	MaB	(42) A	ES-03517
0446	Castell de l'Areny	Ber	(28) B	ES-08619
0447	Castell de Mur es Castell de Sant Felip / el Castell de Sant Felip (v. <i>es Castell / el Castell</i> ) Castell de Vernet → <i>Casteil</i> el Castell de Vilamalefa → <i>Castillo de Villamalefa</i> Castell i Platja d'Aro (v. <i>Castell-Platja d'Aro</i> )	PJu	(58) L	ES-25632
0448	Castell-Platja d'Aro <sup>54</sup>	BEm	(20) G	ES-17249
0449	Castellar de la Ribera	Sol	(78) L	ES-25289
0450	Castellar de n'Hug	Ber	(28) B	ES-08696
0451	Castellar del Riu	Ber	(28) B	ES-08619
0452	Castellar del Vallès	VOc	(85) B	ES-08211
0453	Castellbell i el Vilar	Bag	(16) B	ES-08296
0454	Castellbisbal Castellbò (v. <i>Montferrer i Castellbò</i> )	VOc	(85) B	ES-08755
0455	Castellcir	VOr	(86) B	ES-08183
0456	Castelldans	Grg	(42) L	ES-25154
0457	Castelldefels	BLl	(21) B	ES-08860
0458	Castellet i la Gornal Castellfabib → <i>Castielfabib</i>	Grf	(41) B	ES-43729
0459	Castellfollit de la Roca	Grt	(43) G	ES-17856
0460	Castellfollit de Riubregós	Ano	(14) B	ES-08281
0461	Castellfollit del Boix	Bag	(16) B	ES-08259
0462	Castellfort	Por	(65) C	ES-12159
0463	Castellgalí Castellnou → <i>Castellnovo</i>	Bag	(16) B	ES-08297
0464	Castellnou de Bages	Bag	(16) B	ES-08251
0465	Castellnou de Seana Castellnou dels Aspres → <i>Castelnou</i>	PUR	(60) L	ES-25265

52. L'Institut d'Estudis Catalanas accepta aquesta forma oficial, al costat de *Caça de la Selva*.

53. O també *es Castell de Sant Felip / el Castell de Sant Felip*.

54. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Castell-Platja d'Aro* i recomana que s'adopti la denominació *Castell i Platja d'Aro* per designar oficialment aquest municipi.



Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0466	Castellnou (Castellnou)	APa (08)	C	ES-12413
0467	Castelló d'Empúries	AEm (05)	G	ES-17486
0468	Castelló de Farfanya	Nog (56)	L	ES-25136
0469	Castelló de la Plana // Castellón de la Plana Castelló de la Ribera → <i>Villanueva de Castellón</i>	PIA (62)	C	ES-1200.
0470	Castelló de Rugat	VAI (82)	V	ES-46841
0471	Castellolí Castellón de la Plana (v. <i>Castelló de la Plana</i> )	Ano (14)	B	ES-08719
0472	Castellonet de la Conquesta	Saf (73)	V	ES-46726
0473	Castellonroi // Castillonroy	Lli (46)	O	ES-22572
0474	Castellserà	Urg (81)	L	ES-25334
0475	Castellterçol	VOr (86)	B	ES-08183
0476	Castellvell del Camp	BCa (17)	T	ES-43392
0477	Castellví de la Marca	APe (09)	B	ES-08732
0478	Castellví de Rosanes	BLl (21)	B	ES-08769
0479	Castelnou (Castellnou dels Aspres) <sup>55</sup>	Asp (15)	PO	FR-66300
0480	Castielfabib (Castellfabib)	RAd (67)	V	ES-46141
0481	Castigaleu	BRi (26)	O	ES-22587
0482	Castillo de Villamalefa (el Castell de Vilamalefa) Castillonroy (v. <i>Castellonroi</i> )	AMi (07)	C	ES-12123
0483	Catadau	RiA (68)	V	ES-46196
0484	Catarroja (Cartarroja)	Hor (45)	V	ES-46470
0485	Catí Catllà → <i>Catllar</i>	AMa (06)	C	ES-12513
0486	Catllar (Catllà)	Con (36)	PO	FR-66500
0487	el Catllar	Tar (79)	T	ES-43120
0488	Catral	BSe (24)	A	ES-03158
0489	Caudete de las Fuentes	PIU (64)	V	ES-43315
0490	Caudiel Caudièrs de Conflent → <i>Caudièrs de Conflent</i> Caudièrs de Fenolhet → <i>Caudièrs de Fenouillèdes</i> Caudièrs de Fenollet → <i>Caudièrs de Fenouillèdes</i>	APa (08)	C	ES-12440
0491	Caudièrs de Conflent (Caudièrs de Conflent)	Con (36)	PO	FR-66360
0492	Caudièrs de Fenouillèdes (Caudièrs de Fenollet, cat.; Caudièrs de Fenolhet, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66220
0493	Cava	AUr (10)	L	ES-25722
0494	la Cellera de Ter	Sel (76)	G	ES-17165
0495	Celrà Censà → <i>Sansa</i>	Gir (44)	G	ES-17460
0496	Centelles Centernac → <i>Saint Arnac</i>	Oso (57)	B	ES-08540
0497	Cerbère (Cervera de la Marenda) Cerc (v. <i>Alàs i Cerc</i> )	Ros (72)	PO	FR-66290
0498	Cercs	Ber (28)	B	ES-08699
0499	Cerdà	Cos (37)	V	ES-46813
0500	Cerdanyola del Vallès Ceret → <i>Céret</i>	VOc (85)	B	ES-08290
0501	Céret (Ceret)	Vsp (87)	PO	FR-66400

55. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0502	La Cerollera (la Sorollera)	Ma2 (53b)	Te	ES-44651
0503	Cervelló	BL1 (21)	B	ES-08758
0504	Cervera	Sga (74)	L	ES-25200
	Cervera de la Marenda → <i>Cerbère</i>			
	Cervera del Maestrat → <i>Cervera del Maestre</i>			
0505	Cervera del Maestre (Cervera del Maestrat)	BMa (22)	C	ES-12578
0506	Cervià de les Garrigues	Grg (42)	L	ES-25460
0507	Cervià de Ter	Gir (44)	G	ES-17464
0508	Chella (Xella)	CNa (31)	V	ES-46821
0509	Chelva (Xelva)	Ser (77)	V	ES-46176
0510	Chera (Xera)	Ser (77)	V	ES-46350
	Chert (v. <i>Xert</i> )			
0511	Cheste (Xest)	FBu (40)	V	ES-46380
	Chilches (v. <i>Xilxes</i> )			
0512	Chiva (Xiva de Bunyol)	FBu (40)	V	ES-46370
	Chodos (v. <i>Xodos</i> )			
0513	Chóvar (Xóvar)	APa (08)	C	ES-12499
0514	Chulilla (Xulella)	Ser (77)	V	ES-46167
0515	Cinctorres	Por (65)	C	ES-12318
	Cirac (v. <i>Rià i Cirac</i> )			
0516	Cirat	AMi (07)	C	ES-12231
0517	Cistella	AEm (05)	G	ES-17741
	Ciudadella (v. <i>Ciudadella de Menorca</i> )			
0518	Ciudadella de Menorca	Men (54)	Me	ES-07760
0519	Ciudadilla	Urg (81)	L	ES-25341
0520	Claira (Clairà)	Ros (72)	PO	FR-66530
	Clairà → <i>Claira</i>			
0521	Clara-Villerach (Clarà i Villerac)	Con (36)	PO	FR-66500
	Clarà i Villerac → <i>Clara-Villerach</i>			
0522	Clariana de Cardener	Sol (78)	L	ES-25290
	les Cluses → <i>Les Cluses</i>			
0523	Les Cluses (les Cluses)	Vsp (87)	PO	FR-66400
0524	Cocentaina	Com (34)	A	ES-03820
0525	Codalet	Con (36)	PO	FR-66500
	La Codoñera (v. <i>la Codonyera</i> )			
0526	la Codonyera // La Codoñera	Ma2 (53b)	Te	ES-44640
0527	Cofrentes (Cofrents)	VCo (84)	V	ES-46625
	Cofrents → <i>Cofrentes</i>			
0528	el Cogul	Grg (42)	L	ES-25152
	Coix → <i>Cox</i>			
0529	Colera	AEm (05)	G	ES-17469
0530	Coll de Nargó	AUr (10)	L	ES-25793
0531	Collbató	BL1 (21)	B	ES-08293
0532	Colldejou	BCa (17)	T	ES-43310
0533	Collioure (Cotlliure)	Ros (72)	PO	FR-66190
0534	Collsuspina	Oso (57)	B	ES-08178
0535	Colomers	BEEm (20)	G	ES-17144
0536	la Coma i la Pedra	Sol (78)	L	ES-25284
0537	Conat	Con (36)	PO	FR-66500

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0538	Conca de Dalt <sup>56</sup> Conca Dellà (v. <i>Isona i Conca Dellà</i> )	PJu (58)	L	ES-25517
0539	Conesa	CBa (35)	T	ES-43427
0540	Confrides Conòsols → <i>Counozouls</i>	MaB (52)	A	ES-03817
0541	Consell	MSe (49)	M	ES-07330
0542	Constantí	Tar (79)	T	ES-43120
0543	Copons	Ano (14)	B	ES-08281
0544	Corbera Corbera [Ros] → <i>Corbère</i> Corberà (v. <i>Rotglà i Corberà</i> )	RiB (69)	V	ES-46612
0545	Corbera d'Ebre Corbera de les Cabanes → <i>Corbère les Cabanes</i>	TAI (80)	T	ES-43784
0546	Corbera de Llobregat			
0547	Corbère (Corbera)	Ros (72)	PO	FR-66130
0548	Corbère les Cabanes (Corbera de les Cabanes)	Ros (72)	PO	FR-66130
0549	Corbins	Sgi (75)	L	ES-25137
0550	Corça	BEm (20)	G	ES-17121
0551	Corneilla de Conflent (Cornellà de Conflent)	Con (36)	PO	FR-66820
0552	Corneilla del Vercol (Cornellà del Bercol)	Ros (72)	PO	FR-66200
0553	Corneilla la Rivière (Cornellà de la Ribera) Cornellà de Conflent → <i>Corneilla de Conflent</i> Cornellà de la Ribera → <i>Corneilla la Rivière</i>	Ros (72)	PO	FR-66550
0554	Cornellà de Llobregat Cornellà del Bercol → <i>Corneilla del Vercol</i>	BLI (21)	B	ES-08940
0555	Cornellà del Terri	PEs (61)	G	ES-17844
0556	Cornudella de Montsant	Pri (66)	T	ES-43360
0557	Corsavy (Cortsavi) Cortes d'Arenós → <i>Cortes de Arenoso</i>	Vsp (87)	PO	FR-66150
0558	Cortes de Arenoso (Cortes d'Arenós) Cortes de Pallars → <i>Cortes de Pallás</i>	AMi (07)	C	ES-12127
0559	Cortes de Pallás (Cortes de Pallars) Cortsavi → <i>Corsavy</i>	VCo (84)	V	ES-46199
0560	Costitx Costoja → <i>Coustouges</i>	MSe (49)	M	ES-07144
0561	Costur	Aln (02)	C	ES-12119
0562	Cotes Cotlliure → <i>Collioure</i>	RiA (68)	V	ES-46294
0563	Counozouls (Conòsols, cat. i occ.)	Fen (39)	Au	FR-11140
0564	Coustouges (Costoja)	Vsp (87)	PO	FR-66260
0565	les Coves de Vinromà	PIA (62)	C	ES-12185
0566	Cox (Coix)	BSe (24)	A	ES-03350
0567	Creixell	Tar (79)	T	ES-43839
0568	Crespia Cretas (v. <i>Queretes</i> ) Cretes (v. <i>Queretes</i> )	PEs (61)	G	ES-17832

56. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *el Pont de Claverol* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0569	Crevillent	BVi (25)	A	ES-03330
0570	Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura <sup>57</sup>	BEm (20)	G	ES-17116
0571	Cubelles	Grf (41)	B	ES-08880
0572	Cubells	Nog (56)	L	ES-25737
0573	Culla	AMa (06)	C	ES-12163
0574	Cullera	RiB (69)	V	ES-46400
0575	Cunit	BPe (23)	T	ES-43881
	Daia Nova → <i>Daya Nueva</i>			
	Daia Vella → <i>Daya Vieja</i>			
0576	Daimús	Saf (73)	V	ES-46710
0577	Darnius	AEm (05)	G	ES-17722
0578	Das	Ce2 (33b)	G	ES-17538
0579	Daya Nueva (Daia Nova)	BSe (24)	A	ES-03159
0580	Daya Vieja (Daia Vella)	BSe (24)	A	ES-03177
0581	Deià	MOc (47)	M	ES-07179
0582	Deltebre	BEb (19)	T	ES-43580
0583	Dénia	MaA (51)	A	ES-03700
0584	Dolores	BSe (24)	A	ES-03150
0585	Domeño (Domenyo)	Ser (77)	V	ES-46174
	Domenyo → <i>Domeño</i>			
0586	Dorres	Ce1 (33a)	PO	FR-66760
0587	Dos Aguas (Dosaigües)	FBu (40)	V	ES-46198
	Dosaigües → <i>Dos Aguas</i>			
0588	Dosrius	Mar (50)	B	ES-08319
0589	Duesaigües	BCa (17)	T	ES-43773
0590	Égat (Èguet)	Ce1 (33a)	PO	FR-66120
	Èguet → <i>Égat</i>			
	Eina → <i>Eyne</i>			
0591	Eivissa	Eiv (38)	EF	ES-07800
	Elche (v. <i>Elx</i> )			
0592	Elda	AVi (11)	A	ES-03600
0593	l'Eliana	CTu (30)	V	ES-46171
	Elna → <i>Elne</i>			
0594	Elne (Elna)	Ros (72)	PO	FR-66200
0595	Elx // Elche	BVi (25)	A	ES-0320.
0596	Emperador (la Venta d'Emperador)	Hor (45)	V	ES-46135
0597	Encamp	And (13)	And	AD200
	Engordany (v. <i>Escaldes-Engordany</i> )			
0598	Enguera (Ènguera)	CNa (31)	V	ES-46810
	Ènguera → <i>Enguera</i>			
0599	l'Ènova <sup>58</sup>	RiA (68)	V	ES-46669
	Entrevalls (v. <i>Toès i Entrevalls</i> )			
	Enveig → <i>Enveitg</i>			
0600	Enveitg (Enveig)	Ce1 (33a)	PO	FR-66760
	Er → <i>Err</i>			
0601	Err (Er)	Ce1 (33a)	PO	FR-66800

57. El nucli de Monells té el codi postal núm. 17121 i el de Sant Sadurní de l'Heura, el núm. 17118.

58. Des del punt de vista etimològic, aquest topònim hauria de dur l'accent tancat, com en el cas del municipi de Sant Joan de l'Ènova (v. t. Joan COROMINES. *Onomasticon Cataloniae*, vol. iv, s. *L'ÈNOVA*).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0602	l'Escala	AEm (05)	G	ES-17130
0603	Escaldes-Engordany	And (13)	And	AD700
0604	Escaro (Escaró) Escaró → <i>Escaro</i> les Escaules (v. <i>Boadella i les Escaules</i> )	Con (36)	PO	FR-66360
0605	Escorca	MSe (49)	M	ES-07315
0606	Esllida Espadella → <i>Espadilla</i>	PIB (63)	C	ES-12528
0607	Espadilla (Espadella)	Ami (07)	C	ES-12230
0608	Esparreguera	BLI (21)	B	ES-08292
0609	Espinelves	Oso (57)	G	ES-17405
0610	Espira de Conflent (Espirà de Conflent) Espirà de Conflent → <i>Espira de Conflent</i> Espirà de l'Agly → <i>Espira de l'Agly</i>	Con (36)	PO	FR-66320
0611	Espira de l'Agly (Espirà de l'Agly)	Ros (72)	PO	FR-66600
0612	l'Espluga Calba	Grg (42)	L	ES-25410
0613	l'Espluga de Francolí	CBa (35)	T	ES-43440
0614	Esplugues de Llobregat	BLI (21)	B	ES-08950
0615	Espolla	AEm (05)	G	ES-17753
0616	Esponellà	PEs (61)	G	ES-17832
0617	Esporles	MOc (47)	M	ES-07190
0618	Espot	PSo (59)	L	ES-25597
0619	l'Espunyola l'Esquerda → <i>Lesquerde</i>	Ber (28)	B	ES-08619
0620	Estagel (Estagell) Estagell → <i>Estagel</i>	Ros (72)	PO	FR-66310
0621	Estamariu	AUr (10)	L	ES-25719
0622	l'Estany	Bag (16)	B	ES-08148
0623	Estaràs	Sga (74)	L	ES-25214
0624	Estavar	Ce1 (33a)	PO	FR-66800
0625	Estellencs	MOc (47)	M	ES-07192
0626	Esterri d'Àneu	PSo (59)	L	ES-25580
0627	Esterri de Cardós	PSo (59)	L	ES-25571
0628	Estivella Estoer → <i>Estoher</i>	CMo (29)	V	ES-46590
0629	Estoher (Estoer)	Con (36)	PO	FR-66320
0630	Estopanya <sup>59</sup> // Estopiñán del Castillo Estopiñán del Castillo (v. <i>Estopanya</i> )	BRi (26)	O	ES-22589
0631	Estubeny	Cos (37)	V	ES-46817
0632	Eus Èvol (v. <i>Oleta i Èvol</i> )	Con (36)	PO	FR-66500
0633	Eyne (Eina) Fabara (v. <i>Favara</i> )	Ce1 (33a)	PO	FR-66800
0634	Facheca (Fageca) Fageca → <i>Facheca</i>	Com (34)	A	ES-03813

59. Doble denominació nova d'acord amb la Llei 12/2002, del 28 de maig, de creació de la comarca de La Ribagorça (en català, Ribagorça), de la Comunitat Autònoma d'Aragó (*Boletín Oficial de Aragón*, 63, del 31.5.2002). Aquesta Llei recull amb una grafia espúria el nom del municipi en català (*\*Estopanyà*), amb accent tancat. V. t. la nota a la comarca núm. 26 («Baixa Ribagorça»).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0635	Faió // Fayón	Ma3 (53c)	S	ES-50795
0636	Falset	Pri (66)	T	ES-43730
0637	Famorca	Com (34)	A	ES-03813
0638	Fanzara	AMi (07)	C	ES-12230
0639	el Far d'Empordà	AEm (05)	G	ES-17469
0640	Farrera	PSo (59)	L	ES-25595
0641	la Fatarella	TAI (80)	T	ES-43781
0642	Faura	CMo (29)	V	ES-46511
0643	Favara	RiB (69)	V	ES-46614
0644	Favara <sup>60</sup> // Fabara Favara de Matarranya (v. <i>Favara</i> [Ma3]) Fayón (v. <i>Faió</i> )	Ma3 (53c)	S	ES-50793
0645	la Febró	BCa (17)	T	ES-43364
0646	Felanitx Felhuns (occ.) → <i>Felluns</i>	MOR (48)	M	ES-07200
0647	Felluns (Felhuns, occ.) Fenolhet (occ.) → <i>Fenouillet</i> Fenollet → <i>Fenouillet</i>	Fen (39)	PO	FR-66730
0648	Fenouillet (Fenollet, cat.; Fenolhet, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66220
0649	Ferrerries Figaró (v. <i>Figaró-Montmany</i> )	Men (54)	Me	ES-07750
0650	Figaró-Montmany <sup>61</sup>	VOR (86)	B	ES-08590
0651	Figols <sup>62</sup>	Ber (28)	B	ES-08699
0652	Figols i Alinyà Figols Vell (v. <i>Figols</i> )	AUr (10)	L	ES-25794
0653	la Figuera	Pri (66)	T	ES-43736
0654	Figueres Figueres [APa] → <i>Higueras</i> el Figueró i Montmany (v. <i>Figaró-Montmany</i> )	AEm (05)	G	ES-17600
0655	Figuerola del Camp	ACa (04)	T	ES-43811
0656	Figueroles Figueroles de Domenyo → <i>Higueruelas</i>	Alm (02)	C	ES-12122
0657	Fillols	Con (36)	PO	FR-66820
0658	Finestrat	MaB (52)	A	ES-03507
0659	Finestret	Con (36)	PO	FR-66320
0660	Flaçà	Gir (44)	G	ES-17463
0661	Flix Florejacs (v. <i>Torrefèta i Florejacs</i> )	RiE (70)	T	ES-43750
0662	la Floresta	Grg (42)	L	ES-25413
0663	Fogars de Montclús	VOR (86)	B	ES-08470
0664	Fogars de Tordera	Sel (76)	B	ES-08490
0665	Foios	Hor (45)	V	ES-46134

60. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Favara de Matarranya* per designar oficialment aquest municipi en català.

61. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Figaró-Montmany* i recomana que s'adopti la denominació *el Figueró i Montmany* per designar oficialment aquest municipi.

62. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Figols Vell* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0666	Foixà	BE <sub>m</sub>	(20) G	ES-17132
0667	Folgueroles	Oso	(57) B	ES-08519
0668	Fondarella	PU <sub>r</sub>	(60) L	ES-25244
	Fondeguilla → <i>Alfondeguilla</i>			
	Fondespatla (v. <i>Fontdespatla</i> )			
0669	el Fondó de les Neus // <i>Hondón de las Nieves</i> el Fondó dels Frares → <i>Hondón de los Frailes</i>	VVi	(88) A	ES-03688
0670	Fonollosa	Bag	(16) B	ES-08259
0671	la Font d'en Carrós <sup>63</sup>	Saf	(73) V	ES-46717
0672	la Font de la Figuera la Font de la Reina → <i>Fuente la Reina</i>	Cos	(37) V	ES-46630
0673	Font Romeu - Odeillo - Via (Font-romeu, Odelló i Vià)	Ce1	(33a) PO	FR-66120
0674	Fontanals de Cerdanya <sup>64</sup>	Ce2	(33b) G	ES-17538
0675	Fontanars dels Alforins	VA1	(82) V	ES-46635
0676	Fontanilles	BE <sub>m</sub>	(20) G	ES-17257
0677	Fontcoberta	PEs	(61) G	ES-17833
0678	Fontdespatla <sup>65</sup> // Fuentespalda Fontes → <i>Fuentes de Ayódar</i> Fonteta (v. <i>Vulpellac, Fonteta i Peratallada</i> ) Fontpedrosa → <i>Fontpédrouse</i>	Ma1	(53a) Te	ES-44587
0679	Fontpédrouse (Fontpedrosa) Font-rabiosa → <i>Fontrabieuse</i>	Con	(36) PO	FR-66360
0680	Fontrabieuse (Font-rabiosa) Font-romeu, Odelló i Vià → <i>Font Romeu - Odeillo - Via</i>	Cap	(32) PO	FR-66210
0681	Font-rubí	APe	(09) B	ES-08739
0682	Foradada	Nog	(56) L	ES-25737
0683	Forallac <sup>66</sup>	BE <sub>m</sub>	(20) G	ES-17111
0684	Forcall	Por	(65) C	ES-12310
0685	Forès	CBa	(35) T	ES-43425
0686	Formentera	Eiv	(38) EF	ES-07871
0687	Formentera del Segura Formiguera → <i>Formiguères</i>	BSe	(24) A	ES-03170
0688	Formiguères (Formiguera)	Cap	(32) PO	FR-66210
0689	Fornalutx	MOC	(47) M	ES-07109
0690	Fornells de la Selva Fórnoles (v. <i>Fórnoles</i> [Ma1]) Fórnoles [AU <sub>r</sub> ] (v. <i>la Vansa i Fórnoles</i> [AU <sub>r</sub> ])	Gir	(44) G	ES-17458
0691	Fórnoles [Ma1] <sup>67</sup> // Fórnoles Fórnoles de Matarranya (v. <i>Fórnoles</i> [Ma1]) Forques → <i>Fourques</i>	Ma1	(53a) Te	ES-44650

63. La Generalitat Valenciana ha aprovat aquesta denominació amb l'article personal en majúscula (*En*).

64. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Urtx* per designar oficialment aquest municipi.

65. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Fondespatla* per designar oficialment aquest municipi en català.

66. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Forallac* i recomana que s'adopti la denominació *Vulpellac, Fonteta i Peratallada* per designar oficialment aquest municipi.

67. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Fórnoles de Matarranya* per designar oficialment aquest municipi en català.

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
0692	Fortaleny	RiB (69)	V	ES-46418
0693	Fortià	AEm (05)	G	ES-17469
	Fossa → <i>Fosse</i>			
	Fòssa (occ.) → <i>Fosse</i>			
0694	Fosse (Fossa, cat.; Fòssa, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66220
0695	Fourques (Forques)	Ros (72)	PO	FR-66300
0696	Fraga	BCi (18)	O	ES-22520
0697	les Franqueses del Vallès	VOr (86)	B	ES-08520
0698	Freginals	Mon (55)	T	ES-43558
0699	la Freixneda // La Fresneda	Ma1 (53a)	Te	ES-44596
	La Fresneda (v. <i>la Freixneda</i> )			
0700	Fuente la Reina (la Font de la Reina)	AMi (07)	C	ES-12428
0701	Fuenterrolles	PIU (64)	V	ES-46314
0702	Fuentes de Ayódar (Fontes)	AMi (07)	C	ES-12579
	Fuentespalda (v. <i>Fontdespatla</i> )			
0703	Fuilla (Fullà)	Con (36)	PO	FR-66820
0704	la Fuliola	Urg (81)	L	ES-25332
	Fullà → <i>Fuilla</i>			
0705	Fulleda	Grg (42)	L	ES-25411
0706	Gaià	Bag (16)	B	ES-08698
0707	Gaianes	Com (34)	A	ES-03840
0708	Gaibiel	APa (08)	C	ES-12415
0709	la Galera	Mon (55)	T	ES-43515
0710	Gallifa	VOc (85)	B	ES-08146
0711	Gandesa	TAl (80)	T	ES-43780
0712	Gandia	Saf (73)	V	ES-46700
0713	Garcia	RiE (70)	T	ES-43749
0714	els Garidells	Tar (79)	T	ES-43153
0715	la Garriga	VOr (86)	B	ES-08530
0716	Garrigàs	AEm (05)	G	ES-17476
0717	Garrigoles	BEm (20)	G	ES-17466
0718	Garriguella	AEm (05)	G	ES-17780
0719	Gata de Gorgos	MaA (51)	A	ES-03740
	Gàtova → <i>Gátova</i>			
0720	Gátova (Gátova)	APa (08)	V	ES-12411
0721	Gavà	BLl (21)	B	ES-08850
0722	Gavarda	RiA (68)	V	ES-46267
0723	Gavet de la Conca	PJu (58)	L	ES-25639
0724	Geldo (Xeldo)	APa (08)	C	ES-12412
0725	Gelida	Ape (09)	B	ES-08790
	la Geltrú (v. <i>Vilanova i la Geltrú</i> )			
0726	Genovés (el Genovés)	Cos (37)	V	ES-46894
	el Genovés → <i>Genovés</i>			
0727	Ger	Ce2 (33b)	G	ES-17539
	Gerri de la Sal (v. <i>Baix Pallars</i> )			
0728	Gestaltar (Xestaltar)	Ser (77)	V	ES-46166
0729	Gilet	CMo (29)	V	ES-46149
0730	Gimenells i el Pla de la Font <sup>68</sup>	Sgi (75)	L	ES-25112

68. El nucli del Pla de la Font té el codi postal núm. 25114.



<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
0731	Gincla (Ginclar, cat. i occ.) Ginclar → <i>Gincla</i>	Fen	(39) Au	FR-11140
0732	la Ginebrosa // La Ginebrosa	Ma2	(53b) Te	ES-44643
0733	Ginestar	RiE	(70) T	ES-43748
0734	Girona	Gir	(44) G	ES-1700.
0735	Gironella	Ber	(28) B	ES-08680
0736	Gisclareny	Ber	(28) B	ES-08695
0737	Glorianes	Con	(36) PO	FR-66320
0738	Godall	Mon	(55) T	ES-43516
0739	Godella	Hor	(45) V	ES-46110
0740	Godolleta	FBu	(40) V	ES-46388
0741	Golmés	PUr	(60) L	ES-25241
0742	Gombrèn	Rip	(71) G	ES-17531
0743	Gorga	Com	(34) A	ES-03811
0744	Gósol	Ber	(28) L	ES-08699
0745	la Granada	APe	(09) B	ES-08792
0746	la Granadella	Grg	(42) L	ES-25177
0747	Granera	VOr	(86) B	ES-08183
0748	la Granja d'Escarp	Sgi	(75) L	ES-25185
0749	la Granja de la Costera	Cos	(37) V	ES-46814
0750	Granja de Rocamora	BSe	(24) A	ES-03348
0751	Granollers	VOr	(86) B	ES-08400
0752	Granyanella	Sga	(74) L	ES-25218
0753	Granyena de les Garrigues	Grg	(42) L	ES-25160
0754	Granyena de Segarra	Sga	(74) L	ES-25217
0755	Gratallops Gaus (municipi aragonès que enclou <i>Güel</i> i <i>Torres del Bisbe</i> ) <sup>69</sup>	Pri	(66) T	ES-43737
0756	Guadasequies (Guadassèquies) Guadassèquies → <i>Guadasequies</i>	VAI	(82) V	ES-46839
0757	Guadassuar	RiA	(68) V	ES-46610
0758	Gualba	VOr	(86) B	ES-08474
0759	Gualta	BEm	(20) G	ES-17257
0760	Guardamar de la Safor	Saf	(73) V	ES-46711
0761	Guardamar del Segura	BVi	(25) A	ES-03140
0762	Guardiola de Berguedà	Ber	(28) B	ES-08694
0763	els Guiamets	Pri	(66) T	ES-43777
0764	Guils de Cerdanya	Ce2	(33b) G	ES-17528
0765	Guimerà	Urg	(81) L	ES-25341
0766	la Guingueta d'Àneu la Guingueta d'Ix → <i>Bourg Madame</i> les Guinguetes → <i>Bourg Madame</i>	PSo	(59) L	ES-25597
0767	Guissona	Sga	(74) L	ES-25210
0768	Guixers	Sol	(78) L	ES-25285
0769	Gurb Herbers → <i>Herbés</i>	Oso	(57) B	ES-08518

69. El municipi de Gaus té el codi postal núm. 22340, mentre que els nuclis de Güel i de Torres del Bisbe tenen els codis postals núm. 22481 i 22588, respectivament.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0770	Herbés (Herbers)	Por (65)	C	ES-12317
0771	Higueras (Figueres)	APa (08)	C	ES-12449
0772	Higueruelas (Figuerols de Domenyo)	Ser (77)	V	ES-46170
	Hondón de las Nieves (v. <i>el Fondó de les Neus</i> )			
0773	Hondón de los Frailes (el Fondó dels Frares)	VVi (88)	A	ES-03689
0774	Horta de Sant Joan	TAI (80)	T	ES-43596
	l'Hospitalet de l'Infant (v. <i>Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant</i> )			
0775	l'Hospitalet de Llobregat	Bar (27)	B	ES-0890.
0776	els Hostalets de Pierola	Ano (14)	B	ES-08784
0777	Hostalric	Sel (76)	G	ES-17450
	Iàtova → <i>Yátova</i>			
0778	Ibi	Alc (03)	A	ES-03440
	la Iessa → <i>La Yesa</i>			
0779	Igualada	Ano (14)	B	ES-08700
	Illa → <i>Ille sur Tet</i>			
0780	Ille sur Tet (Illa <sup>70</sup> )	Ros (72)	PO	FR-66130
	les Illes (v. <i>Morellàs i les Illes</i> )			
0781	Inca	MSe (49)	M	ES-07300
0782	Isábena (la Pobla de Roda)	BRi (26)	O	ES-22482
0783	Isona i Conca Dellà	Pju (58)	L	ES-25650
0784	Isòvol	Ce2 (33b)	G	ES-17539
0785	Ivars d'Urgell	PUr (60)	L	ES-25260
0786	Ivars de Noguera	Nog (56)	L	ES-25122
0787	Ivorra	Sga (74)	L	ES-25216
0788	Jacarilla (Xacarella)	BSe (24)	A	ES-03310
0789	Jafre	BEm (20)	G	ES-17143
0790	Jalance (Xalans)	VCo (84)	V	ES-46624
	Jalón (v. <i>Xaló</i> )			
0791	la Jana	BMa (22)	C	ES-12340
0792	Jarafuel (Xarafull)	VCo (84)	V	ES-46623
	Jávea (v. <i>Xàbia</i> )			
0793	Jérica (Xèrica)	APa (08)	C	ES-12450
	Jijona (v. <i>Xixona</i> )			
	Jóc → <i>Joch</i>			
0794	Joch (Jóc)	Con (36)	PO	FR-66320
0795	la Jonquera	AEm (05)	G	ES-17700
0796	Jorba	Ano (14)	B	ES-08719
0797	Josa i Tuixén <sup>71</sup>	AUr (10)	L	ES-08699
0798	Juià	Gir (44)	G	ES-17462
0799	Jujols (Jújols)	Con (36)	PO	FR-66360
	Jújols → <i>Jujols</i>			
0800	Juncosa	Grg (42)	L	ES-25165
0801	Juneda	Grg (42)	L	ES-25430
0802	Lamanère (la Menera)	Vsp (87)	PO	FR-66230
	Lançac → <i>Lansac</i>			

70. El complement de *lloc de Tet*, que ha estat emprat adesiara, no escau històricament ni geogràfica.

71. El nucli de Tuixén té el codi postal núm. 25717.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0803	Lansac (Lançac, cat. i occ.)	Fen	(39) PO	FR-66720
0804	Laroque des Albères (la Roca d'Albera)	Ros	(72) PO	FR-66740
0805	Lascuarre (Lasquarri)	BRi	(26) O	ES-22586
0806	Laspauils // Laspauïles <sup>72</sup> Laspauïles (v. <i>Laspauïls</i> ) Lasquarri → <i>Lascuarre</i>	AR3	(12b) O	ES-22149
0807	Latour bas Elné (la Torre del Bisbe <sup>73</sup> )	Ros	(72) PO	FR-66200
0808	Latour de Carol (la Tor de Querol)	Ce1	(33a) PO	FR-66760
0809	Latour de France (la Tor de França, cat. i occ.) Lavit (v. <i>Terrassola i Lavit</i> )	Fen	(39) PO	FR-66720
0810	Les	VAr	(83) L	ES-25540
0811	Lesquerde (l'Esquerda, cat. i occ.)	Fen	(39) PO	FR-66220
0812	Linyola	PUr	(60) L	ES-25240
0813	la Llacuna	Ano	(14) B	ES-08779
0814	Lladó <sup>74</sup>	AEm	(05) G	ES-17745
0815	Lladorre	PSo	(59) L	ES-25576
0816	Lladurs	Sol	(78) L	ES-25283
0817	La Llagonne (la Llaguna)	Con	(36) PO	FR-66210
0818	la Llagosta	VOr	(86) B	ES-08120
0819	Llagostera Llaguarres → <i>Laguarres</i> la Llaguna → <i>La Llagonne</i>	Gir	(44) G	ES-17240
0820	Llambilles	Gir	(44) G	ES-17243
0821	Llanars	Rip	(71) G	ES-17869
0822	Llança	AEm	(05) G	ES-17490
0823	Llanera de Ranes	Cos	(37) V	ES-46814
0824	Llardecans	Sgi	(75) L	ES-25179
0825	Llaurí	RiB	(69) V	ES-46613
0826	Llauro (Llauró) <sup>75</sup> Llauró → <i>Llauro</i>	Asp	(15) PO	FR-66300
0827	Llavorsí Lledó [AEm] (v. <i>Lladó</i> )	PSo	(59) L	ES-25595
0828	Lledó <sup>76</sup> Lledó d'Algars (v. <i>Lledó</i> [Ma1]) Lledó d'Empordà (v. <i>Lladó</i> )	Ma1	(53a) TE	ES-44624
0829	Lleida	Sgi	(75) L	ES-2500.
0830	Llers	AEm	(05) G	ES-17730
0831	Lles de Cerdanya	Ce2	(33b) L	ES-25726
0832	Llíber	MaA	(51) A	ES-03729

72. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *les Pauïls* per designar oficialment aquest municipi en català.

73. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi es pot denominar també *la Torre d'Elna*.

74. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Lladó* i recomana que s'adopti la denominació *Lledó d'Empordà* o, simplement, *Lledó* per designar oficialment aquest municipi.

75. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

76. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Lledó d'Algars* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0833	Lliçà d'Amunt <sup>77</sup> Lliçà de Munt (v. <i>Lliçà d'Amunt</i> )	VO <sub>r</sub>	(86) B	ES-08186
0834	Lliçà de Vall	VO <sub>r</sub>	(86) B	ES-08185
0835	Llimiana	PJ <sub>u</sub>	(58) L	ES-25639
0836	Llinars del Vallès	VO <sub>r</sub>	(86) B	ES-08450
0837	Llíria Llítera (v. <i>Viacamp i Llítera</i> )	CT <sub>u</sub>	(30) V	ES-46160
0838	Llívia	Ce <sub>2</sub>	(33 <sup>b</sup> ) G	ES-17527
0839	Llo	Ce <sub>1</sub>	(33 <sup>a</sup> ) PO	FR-66800
0840	el Lloar	Pri	(66) T	ES-43737
0841	Llobera	Sol	(78) L	ES-25281
0842	Llocnou d'en Fenollet <sup>78</sup>	Cos	(37) V	ES-46668
0843	Llocnou de la Corona	Hor	(45) V	ES-46910
0844	Llocnou de Sant Jeroni	Saf	(73) V	ES-46726
0845	Llombai	RiA	(68) V	ES-46195
0846	Llorac	CBa	(35) T	ES-43427
0847	Llorenç del Penedès	BPe	(23) T	ES-43712
0848	Lloret de Mar	Sel	(76) G	ES-17310
0849	Lloret de Vistalegre	MSe	(49) M	ES-07518
0850	la Llosa	PIB	(63) C	ES-12591
0851	la Llosa de Ranés la Llosa del Bisbe → <i>Losa del Obispo</i>	Cos	(37) V	ES-46815
0852	Lloseta	MSe	(49) M	ES-07360
0853	les Llosses	Rip	(71) G	ES-17512
0854	Llubí	MSe	(49) M	ES-07430
0855	Lluçà Llucena → <i>Lucena del Cid</i>	Oso	(57) B	ES-08589
0856	Llucmajor Lludient → <i>Ludiente</i>	MO <sub>r</sub>	(48) M	ES-07620
0857	Llupia (Llupià) Llupià → <i>Llupia</i>	Ros	(72) PO	FR-66300
0858	Llutxent Lorcha (v. <i>l'Orxa</i> )	VA <sub>l</sub>	(82) V	ES-46838
0859	Loriguilla	Ser	(77) V	ES-46393
0860	Losa del Obispo (la Llosa del Bisbe)	Ser	(77) V	ES-46173
0861	Lucena del Cid (Llucena)	Alm	(02) C	ES-12120
0862	Ludiente (Lludient) Maçanes (v. <i>Massanes</i> )	AM <sub>i</sub>	(07) C	ES-12123
0863	Maçanet de Cabrenys	AEm	(05) G	ES-17720
0864	Maçanet de la Selva	Sel	(76) G	ES-17412
0865	Macastre	FB <sub>u</sub>	(40) V	ES-46368
0866	Madremanya	Gir	(44) G	ES-17462
0867	Maella	Ma <sub>3</sub>	(53 <sup>c</sup> ) S	ES-50710
0868	Maià de Montcal	Grt	(43) G	ES-17851

77. L'Institut d'Estudis Catalans considera igualment acceptables les denominacions *Lliçà de Munt* i *Lliçà d'Amunt* per designar oficialment aquest municipi, però recomana que hi hagi coherència de tractament entre la grafia d'aquest topònim i la de *Lliçà de Vall*.

78. La Generalitat Valenciana ha aprovat aquesta denominació amb l'article personal en majúscula (*En*).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0869	Maials	Sgi (75)	L	ES-25179
0870	Maldà	Urg (81)	L	ES-25266
0871	Malgrat de Mar	Mar (50)	B	ES-08380
0872	Malla	Oso (57)	B	ES-08519
0873	Manacor	MO <sub>r</sub> (48)	M	ES-07500
0874	Mancor de la Vall	MSe (49)	M	ES-07312
0875	Manises	Hor (45)	V	ES-46940
0876	Manlleu	Oso (57)	B	ES-08560
0877	Manresa	Bag (16)	B	ES-08240
0878	Mantet (Mentet)	Con (36)	PO	FR-66360
0879	Manuel	RiA (68)	V	ES-46669
0880	Maó	Men (54)	Me	ES-0770.
0881	Marçà	Pri (66)	T	ES-43775
0882	Margalef	Pri (66)	T	ES-43371
0883	Marganell	Bag (16)	B	ES-08298
0884	Maria de la Salut	MSe (49)	M	ES-07519
0885	Marines	Apa (08)	A	ES-03700
	Marqueixanes → <i>Marquixanes</i>			
0886	Marquixanes (Marqueixanes)	Con (36)	PO	FR-66320
0887	Marratxí	MO <sub>c</sub> (47)	M	ES-07141
	Martinet (v. <i>Montellà i Martinet</i> )			
0888	Martorell	BLl (21)	B	ES-08760
0889	Martorelles	VO <sub>r</sub> (86)	B	ES-08107
	Marzà (v. <i>Pedret i Marzà</i> )			
0890	Mas de Barberans	Mon (55)	T	ES-43514
0891	Masalavés (Massalavés)	RiA (68)	V	ES-46292
0892	Masarac	AEm (05)	G	ES-17763
0893	Masdenverge	Mon (55)	T	ES-43878
0894	les Masies de Roda	Oso (57)	B	ES-08510
0895	les Masies de Voltregà	Oso (57)	B	ES-08519
0896	Masllorenç	BPe (23)	T	ES-43718
0897	el Masnou	Mar (50)	B	ES-08320
0898	la Masó	ACa (04)	T	ES-43143
	els Masos → <i>Los Masos</i>			
0899	Los Masos (els Masos)	Con (36)	PO	FR-66500
0900	Maspujols	BCa (17)	T	ES-43382
0901	Masquefa	Ano (14)	B	ES-08783
0902	el Masroig	Pri (66)	T	ES-43736
0903	Massalavés → <i>Massalavés</i>			
0904	Massalcoreig	Sgi (75)	L	ES-25184
0905	Massalfassar	Hor (45)	V	ES-46560
0906	Massalió // Mazaleón	Ma1 (53a)	Te	ES-44621
0907	Massamagrell	Hor (45)	V	ES-46130
0908	la Massana <sup>79</sup>	And (13)	And	AD400
0909	Massanassa	Hor (45)	V	ES-46470

79. El Govern andorrà ha aprovat aquest topònim amb la inicial de l'article en majúscula (*La*), tot i que sembla que, en general, l'escriu en minúscula en la documentació oficial (agraïm aquest matis a Xavier Rull).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0910	Massanes <sup>80</sup>	Sel (76)	G	ES-17452
0911	Massoteres	Sga (74)	L	ES-25211
0912	la Mata	Por (65)	C	ES-12312
0913	Matadepera Matamala → <i>Matemale</i>	VOc (85)	B	ES-08230
0914	Mataró	Mar (50)	B	ES-0830.
0915	Matemale (Matamala)	Cap (32)	PO	FR-66210
0916	Matet	APa (08)	C	ES-12415
0917	Maureillas - las Illas (Morellàs i les Illes) Maurí → <i>Maury</i> Maurin (occ.) → <i>Maury</i>	Vsp (87)	PO	FR-66480
0918	Maury (Maurí, cat.; Maurin, occ.) Mazaleón (v. <i>Massalió</i> )	Fen (39)	PO	FR-66460
0919	Mediona	APe (09)	B	ES-08773
0920	Meliana	Hor (45)	V	ES-46133
0921	Menàrguens la Menera → <i>Lamanère</i> Mentet → <i>Mantet</i>	Nog (56)	L	ES-25139
0922	Mequinensa // Mequinenza Mequinenza (v. <i>Mequinensa</i> )	BCi (18)	S	ES-50170
0923	Meranges	Ce2 (33b)	G	ES-17539
0924	es Mercadal / el Mercadal	Men (54)	Me	ES-07740
0925	Mieres	Grt (43)	G	ES-17830
0926	es Migjorn Gran / el Migjorn Gran	Men (54)	Me	ES-07749
0927	el Milà	ACa (04)	T	ES-43143
0928	Millars (Millars) Millars [CNa] → <i>Millares</i> Millars [Ros] → <i>Millas</i>	CNa (31)	V	ES-46199
0929	Millas (Millars)	Ros (72)	PO	FR-66170
0930	Millena (Billeneta)	Com (34)	A	ES-03812
0931	Miralcamp	PUr (60)	L	ES-25242
0932	Miramar Mirambell (v. <i>Bonrepòs i Mirambell</i> )	Saf (73)	V	ES-46711
0933	Miravet	RiE (70)	T	ES-43747
0934	Mislata Mogente (v. <i>Moixent</i> )	Hor (45)	V	ES-46920
0935	Moià	Bag (16)	B	ES-08180
0936	Moixent // Mogente	Cos (37)	V	ES-46640
0937	el Molar Molig → <i>Moligt les Bains</i>	Pri (66)	T	ES-43736
0938	Molins de Rei	BLl (21)	B	ES-08750
0939	Moligt les Bains (Molig)	Con (36)	PO	FR-66500
0940	Mollerussa	PUr (60)	L	ES-25230
0941	Mollet de Peralada	AEm (05)	G	ES-17752
0942	Mollet del Vallès	VOr (86)	B	ES-08100
0943	Molló	Rip (71)	G	ES-17868

80. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Massanes* i recomana que s'adopti la denominació *Maçanes* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0944	la Molsosa	Sol (78)	L	ES-08281
0945	Moncada (Moncada de l'Horta)	Hor (45)	V	ES-46113
0946	Moncofa	PIB (63)	C	ES-12593
	Monells (v. <i>Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura</i> )			
0947	Monesma i Caixigar <sup>81</sup> // Monesma y Cajigar Monesma i Queixigar (v. <i>Monesma i Caixigar</i> ) Monesma y Cajigar (v. <i>Monesma i Caixigar</i> ) Monfort → <i>Monforte del Cid</i>	BRi (26)	O	ES-22587
0948	Monforte del Cid (Monfort)	VMi (89)	A	ES-03670
0949	Monistrol de Calders	Bag (16)	B	ES-08279
0950	Monistrol de Montserrat els Monjos (v. <i>Santa Margarida i els Monjos</i> ) Monóvar (v. <i>Monòver</i> )	Bag (16)	B	ES-08691
0951	Monòver // Monóvar Monroyo (v. <i>Monroig</i> )	VVi (88)	A	ES-03640
0952	Mont Louis (Montlluís)	Con (36)	PO	FR-66210
0953	Montagut Montalbà del Castell → <i>Montalba le Château</i>	Grt (43)	G	ES-17855
0954	Montalba le Château (Montalbà del Castell, cat.; Montalban del Castèl, occ.) → <i>Montalba le Château</i> Montalban del Castèl (occ.) → <i>Montalba le Château</i>	Fen (39)	PO	FR-66130
0955	Montán (Montant)	AMi (07)	C	ES-12447
0956	Montanejos Montant → <i>Montán</i>	AMi (07)	C	ES-12448
0957	Montanui // Montanuy Motanuy (v. <i>Montanui</i> )	AR2 (12b)	O	ES-25524
0958	Montauriol (Montoriol) <sup>82</sup>	Asp (15)	PO	FR-66300
0959	Montaverner	VAl (82)	V	ES-46892
0960	Montblanc	CBa (35)	T	ES-43400
0961	Montbolo (Montboló) Montboló → <i>Montbolo</i>	Vsp (87)	PO	FR-66110
0962	Montbrió del Camp Moncada de l'Horta → <i>Moncada</i>	BCa (17)	T	ES-43340
0963	Moncada i Reixac	VOc (85)	B	ES-08110
0964	Montclar	Ber (28)	B	ES-08619
0965	Montellà i Martinet <sup>83</sup>	Ce2 (33b)	L	ES-25725
0966	Montesa	Cos (37)	V	ES-46692
0967	Montescot	Ros (72)	PO	FR-66200
0968	Los Montesinos	BSe (24)	A	ES-03187
0969	Montesquieu des Alberes (Montesquiu d'Albera)	Ros (72)	PO	FR-66740
0970	Montesquiu <sup>84</sup> Montesquiu d'Albera → <i>Montesquieu des Alberes</i> Montesquiu de Ripollès (v. <i>Montesquiu</i> )	Rip (71)	B	ES-25589

81. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Monesma i Queixigar* per designar oficialment aquest municipi en català.

82. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

83. El nucli de Martinet té el codi postal núm. 25724.

84. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Montesquiu de Ripollès* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
0971	Montferrer	Vsp (87)	PO	FR-66150
0972	Montferrer i Castellbò <sup>85</sup>	AÜr (10)	L	ES-25711
0973	Montferri	ACa (04)	T	ES-43812
	Montfort → <i>Montfort sur Boulzane</i>			
	Montfòrt (occ.) → <i>Montfort sur Boulzane</i>			
0974	Montfort sur Boulzane (Montfort, cat.; Montfòrt, occ.)	Fen (39)	Au	FR-11140
0975	Montgai	Nog (56)	L	ES-25616
0976	Montgat	Mar (50)	B	ES-08390
	Montichelvo (v. <i>Montitxelvo</i> )			
0977	Montitxelvo // Montichelvo	VAI (82)	V	ES-46842
	Montlluís → <i>Mont Louis</i>			
0978	Montmajor	Ber (28)	B	ES-08612
0979	Montmaneu	Ano (14)	B	ES-08289
	Montmany (v. <i>Figaró-Montmany</i> )			
0980	el Montmell	BPe (23)	T	ES-43718
0981	Montmeló	VOr (86)	B	ES-08160
0982	Montner	Ros (72)	PO	FR-66720
0983	Montoliu de Lleida	Sgi (75)	L	ES-25172
0984	Montoliu de Segarra	Sga (74)	L	ES-25217
	Montoriol → <i>Montauriol</i>			
0985	Montornès de Segarra	Urg (81)	L	ES-25340
0986	Montornès del Vallès	VOr (86)	B	ES-08170
0987	Mont-ral	ACa (04)	T	ES-43364
0988	Mont-ras	BErn (20)	G	ES-17253
	Montroi → <i>Montroy</i>			
0989	Montroig <sup>86</sup> // Monroyo	Ma1 (53a)	Te	ES-44652
	Mont-roig de Tastavins (v. <i>Montroig</i> )			
0990	Mont-roig del Camp	BCa (17)	T	ES-43300
0991	Montroy (Montroi)	RiA (68)	V	ES-46193
0992	Montseny	VOr (86)	B	ES-08460
0993	Montserrat	RiA (68)	V	ES-46192
0994	Montuïri	MOOr (48)	M	ES-07230
0995	Móra d'Ebre	RiE (70)	T	ES-43740
0996	Móra la Nova	RiE (70)	T	ES-43770
0997	el Morell	Tar (79)	T	ES-43760
0998	Morella	Por (65)	C	ES-12300
	Morellàs i les Illes → <i>Maureillas - las Illas</i>			
0999	la Morera de Montsant	Pri (66)	T	ES-43361
1000	Mosset	Con (36)	PO	FR-66500
1001	Muntanyola	Oso (57)	B	ES-08519
1002	Mura	Bag (16)	B	ES-08279
1003	Murla	MaA (51)	A	ES-07729
1004	Muro	MSe (49)	M	ES-07440
1005	Muro de Alcoy (Muro del Comtat)	Com (34)	A	ES-03830
	Muro del Comtat → <i>Muro de Alcoy</i>			

85. El nucli de Castellbò té el codi postal núm. 25712.

86. La grafia catalana *Montroig* és espària. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Mont-roig de Tastavins* per designar oficialment aquest municipi en català.



<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
1006	Museros	Hor	(45) V	ES-46136
1007	Mutxamel	Ala	(01) A	ES-03110
1008	Nahuja (Nauja)	Ce1	(33a) PO	FR-66340
1009	Nalec	Urg	(81) L	ES-25341
	Nàquera → <i>Náquera</i>			
1010	Náquera (Nàquera)	CTu	(30) V	ES-46118
	Nauja → <i>Nahuja</i>			
1011	Naut Aran	VAr	(83) L	ES-25598
	Navaixes → <i>Navajas</i>			
1012	Navajas (Navaixes)	APa	(08) C	ES-12470
1013	Navarcles	Bag	(16) B	ES-08270
1014	Navarrés	CNa	(31) V	ES-46823
	Navars (v. <i>Navàs</i> )			
1015	Navàs <sup>87</sup>	Bag	(16) B	ES-08670
1016	Navata	AEm	(05) G	ES-17744
1017	Navès	Sol	(78) L	ES-25286
	Nefiac → <i>Nefiach</i>			
1018	Nefiach (Nefiac)	Ros	(72) PO	FR-66170
	els Negrals (v. <i>Sanet i els Negrals</i> )			
	Noedes → <i>Nohèdes</i>			
1019	Nohèdes (Noedes)	Con	(36) PO	FR-66500
1020	Nonasp // Nonaspe	Ma3	(53c) S	ES-50794
	Nonaspe (v. <i>Nonasp</i> )			
1021	la Nou de Berguedà	Ber	(28) B	ES-08699
1022	la Nou de Gaià	Tar	(79) T	ES-43763
1023	Novelda	VVi	(88) A	ES-03660
	Novelè (v. <i>Novetlè</i> )			
	Noves de Segre (v. <i>les Valls d'Aguilar</i> )			
1024	Novetlè // Novelè	Cos	(37) V	ES-46800
1025	la Nucia	MaB	(52) A	ES-03530
1026	Nules	PIB	(63) C	ES-12520
1027	Nulles	Aca	(04) T	ES-43887
1028	Nyer	Con	(36) PO	FR-66360
	Oceja → <i>Osseja</i>			
	Odelló (v. <i>Font-romeu, Odelló i Vià</i> )			
1029	Odèn	Sol	(78) L	ES-25283
1030	Òdena	Ano	(14) B	ES-08711
1031	Ogassa	Rip	(71) G	ES-17861
1032	Olèrdola	APe	(09) B	ES-08734
1033	Olesa de Bonesvalls	Grl	(41) B	ES-08739
1034	Olesa de Montserrat	BLl	(21) B	ES-08640
	Oleta i Èvol → <i>Olette</i>			
1035	Olette (Oleta i Èvol)	Con	(36) PO	FR-66360
1036	Oliana	AUr	(10) L	ES-25790
1037	Oliola	Nog	(56) L	ES-25749
1038	Olius	Sof	(78) L	ES-25286
1039	Oliva	Saf	(73) V	ES-46780

87. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Navàs* i recomana que s'adopti la denominació *Navars* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1040	Olivella	Grf (41)	B	ES-08810
1041	l'Olleria	VAI (82)	V	ES-46850
1042	Olocau Olocau del Rei → <i>Olocau del Rey</i>	CTu (30)	V	ES-46169
1043	Olocau del Rey (Olocau del Rei)	Por (65)	C	ES-12312
1044	Olost	Oso (57)	B	ES-08519
1045	Olot	Grt (43)	G	ES-17800
1046	les Oluges	Sga (74)	L	ES-25214
1047	Olvan	Ber (28)	B	ES-08611
1048	els Omellons	Grg (42)	L	ES-25412
1049	els Omells de na Gaia	Urg (81)	L	ES-43449
1050	Oms <sup>88</sup>	Asp (15)	PO	FR-66400
1051	Onda	PIB (63)	C	ES-12200
1052	Ondara	MaA (51)	A	ES-03760
1053	Onil	Alc (03)	A	ES-03430
1054	Ontinyent Òpol i Perellós → <i>Opoul-Périllos</i>	VAI (82)	V	ES-46870
1055	Opoul-Périllos (Òpol i Perellós)	Ros (72)	PO	FR-66600
1056	Orba Orbanyà → <i>Urbanya</i>	MaA (51)	A	ES-03790
1057	Ordino	And (13)	And	AD300
1058	Ordís	AEm (05)	G	ES-17772
1059	Oreilla (Orellà) Orellà → <i>Oreilla</i>	Con (36)	PO	FR-66360
1060	Organyà	AUr (10)	L	ES-25794
1061	Orihuela (Oriola) Oriola → <i>Orihuela</i>	BSe (24)	A	ES-03300
1062	Orís	Oso (57)	B	ES-08573
1063	Oristà Oropesa del Mar (v. <i>Orpesa</i> )	Oso (57)	B	ES-08519
1064	Orpesa // Oropesa del Mar	PIA (62)	C	ES-12594
1065	Orpí	Ano (14)	B	ES-08787
1066	Òrrius Ortafà → <i>Ortaffà</i>	Mar (50)	B	ES-08319
1067	Ortafà (Ortafà)	Ros (72)	PO	FR-66560
1068	l'Orxa // Lorcha	Com (34)	A	ES-03579
1069	Orxeta	MaB (52)	A	ES-03579
1070	Os de Balaguer	Nog (56)	L	ES-25610
1071	Osor	Sel (76)	G	ES-17161
1072	Osséja (Oceja)	Ce1 (33a)	PO	FR-66340
1073	Ossó de Sió	Urg (81)	L	ES-25318
1074	Otos Paça → <i>Passa</i>	VAI (82)	V	ES-46844
1075	Pacs del Penedès	Ape (09)	B	ES-08739
1076	Paiporta	Hor (45)	V	ES-46200
1077	Palafolls	Mar (50)	B	ES-08389
1078	Palafrugell	BEm (20)	G	ES-17200
1079	Palamós	BEm (20)	G	ES-17230

88. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
1080	Palanques	Por (65)	C	ES-12311
1081	el Palau d'Anglesola	PUr (60)	L	ES-25243
1082	Palau de Cerdagne (Palau de Cerdanya) Palau de Cerdanya → <i>Palau de Cerdagne</i>	Ce1 (33a)	PO	FR-66340
1083	Palau de Santa Eulàlia	AEm (05)	G	ES-17476
1084	Palau del Vidre Palaudà (v. <i>els Banys i Palaudà</i> )	Ros (72)	PO	FR-66690
1085	Palau-sator	BEEm (20)	G	ES-17256
1086	Palau-saverdera	AEm (05)	G	ES-17495
1087	Palau-solità i Plegamans	VOc (85)	B	ES-08184
1088	els Pallaresos les Pallargues (v. <i>els Plans de Sió</i> )	Tar (79)	T	ES-43151
1089	Pallejà	BLl (21)	B	ES-08780
1090	Palma <sup>89</sup>	MOc (47)	M	ES-070..
1091	la Palma d'Ebre	RiE (70)	T	ES-43370
1092	la Palma de Cervelló la Palma de Gandia → <i>Palma de Gandia</i>	BLl (21)	B	ES-08756
1093	Palma de Gandia (la Palma de Gandia)	Saf (73)	V	ES-46724
1094	Palmera	Saf (73)	V	ES-46714
1095	Palol de Revardit	PEs (61)	G	ES-17843
1096	el Palomar	VAI (82)	V	ES-46891
1097	Pals	BEEm (20)	G	ES-17256
1098	el Papiol	BLl (21)	B	ES-08754
1099	Parcent	MaA (51)	A	ES-03792
1100	Pardines	Rip (71)	G	ES-17534
1101	Parets del Vallès Paretstortes → <i>Peyrestortes</i>	VOr (86)	B	ES-08150
1102	Parlavà	BEEm (20)	G	ES-17133
1103	Passa (Paça)	Ros (72)	PO	FR-66300
1104	Passanant	CBa (35)	T	ES-43425
1105	Paterna	Hor (45)	V	ES-46980
1106	Pau	AEm (05)	G	ES-17494
1107	Paüls les Paüls (v. <i>Laspaüls</i> )	BEb (19)	T	ES-43593
1108	Pavias (Pavies) Pavies → <i>Pavias</i> la Pedra (v. <i>la Coma i la Pedra</i> )	APa (08)	C	ES-12449
1109	Pedralba	Ser (77)	V	ES-46164
1110	Pedreguer	MaA (51)	A	ES-03750
1111	Pedret i Marzà	AEm (05)	G	ES-17493
1112	Pego	MaA (51)	A	ES-03780
1113	Penàguila Pena-roja (v. <i>Pena-roja de Tastavins</i> )	Alc (03)	A	ES-03815
1114	Pena-roja de Tastavins <sup>90</sup> // Peñarroya de Tastavins Peñarroya de Tastavins (v. <i>Pena-roja de Tastavins</i> )	Ma1 (53a)	Te	ES-44586

89. Denominació oficial única d'acord amb la Llei 8/2008, del 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, del 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca (BOIB, 87, del 21.6.2008).

90. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Pena-roja* (sense complement) per designar oficialment aquest municipi en català.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1115	Penelles	Nog (56)	L	ES-25335
1116	Peñíscola <sup>91</sup> // Peñíscola Peñíscola (v. <i>Peñíscola</i> )	BMa (22)	C	ES-12598
1117	la Pera	BEm (20)	G	ES-17120
1118	Perafita	Oso (57)	B	ES-08589
1119	Perafort	Tar (79)	T	ES-43152
1120	Peralada	AEm (05)	G	ES-17491
1121	Peralta de Calasanz (Peralta de la Sal) Peralta de la Sal → <i>Peralta de Calasanz</i>	Lli (46)	O	ES-22513
1122	Paramola Peratallada (v. <i>Vulpellac, Fonteta i Peratallada</i> )	AUr (10)	L	ES-25790
1123	el Perelló Perellós (v. <i>Òpol i Perellós</i> )	BEb (19)	T	ES-43519
1124	Perpignan (Perpinyà) Perpinyà → <i>Perpignan</i>	Ros (72)	PO	FR-66000
1125	Le Perthus (el Pertús) el Pertús → <i>Le Perthus</i> Pesilhan de Conflent (occ.) → <i>Pézilla de Conflent</i> Pesillà de Conflent → <i>Pézilla de Conflent</i> Pesillà de la Ribera → <i>Pézilla la Rivière</i>	Vsp (87)	PO	FR-66480
1126	Petra	MOr (48)	M	ES-07520
1127	Petrer	VVi (88)	A	ES-03610
1128	Petrés	CMo (29)	V	ES-46500
1129	Peyrestortes (Paretstortes)	Ros (72)	PO	FR-66600
1130	Pézilla de Conflent (Pesillà de Conflent, cat.; Pesilhan de Conflent, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66730
1131	Pézilla la Rivière (Pesillà de la Ribera) Pi de Conflent → <i>Py</i>	Ros (72)	PO	FR-66370
1132	Pia (Pià) Pià → <i>Pia</i>	Ros (72)	PO	FR-66380
1133	Picanya	Hor (45)	V	ES-46210
1134	Picassent	Hor (45)	V	ES-46220
1135	Piera	Ano (14)	B	ES-08784
1136	Pilar de la Horadada	BSe (24)	A	ES-03190
1137	Piles	Saf (73)	V	ES-46712
1138	les Piles <sup>92</sup> les Piles de Gaià (v. <i>les Piles</i> ) Pina → <i>Pina de Montalgrao</i>	CBa (35)	T	ES-43428
1139	Pina de Montalgrao (Pina)	APa (08)	C	ES-12429
1140	Pineda de Mar	Mar (50)	B	ES-08397
1141	el Pinell de Brai	TAI (80)	T	ES-43594
1142	Pinell de Solsonès	Sol (78)	L	ES-25286
1143	Pinet	VAI (82)	V	ES-46838

91. Doble denominació nova d'acord amb el Decret 90/2008, del 27 de juny, del Consell pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi Peñíscola per la forma bilingüe de Peñíscola/Peñíscola (DOCV, 5796, de l'1.7.2008).

92. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *les Piles de Gaià* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1144	Pinós <sup>93</sup>	Sol	(78) L	ES-25287
1145	el Pinós // Pinoso Pinós de Solsonès (v. <i>Pinós</i> ) Pinoso (v. <i>el Pinós</i> )	VVi	(88) A	ES-03650
1146	Pira el Pla de la Font (v. <i>Gimenells i el Pla de la Font</i> ) el Pla de Sant Tirs (v. <i>Ribera d'Urgellet</i> )	CBa	(35) T	ES-43423
1147	el Pla de Santa Maria	ACa	(04) T	ES-43810
1148	el Pla del Penedès	APe	(09) B	ES-08733
1149	Planes	Com	(34) A	ES-03828
1150	Planès	Con	(36) PO	FR-66210
1151	les Planes d'Hostoles Planesas (occ.) → <i>Planèzes</i> Planeses → <i>Planèzes</i>	Grt	(43) G	ES-17172
1152	Planèzes (Planeses, cat.; Planesas, occ.)	Fen	(39) PO	FR-66720
1153	Planoles	Rip	(71) G	ES-17535
1154	els Plans de Sió <sup>94</sup> Platja d'Aro (v. <i>Castell-Platja d'Aro</i> ) Plegamans (v. <i>Palau-solità i Plegamans</i> )	Sga	(74) L	ES-25212
1155	el Poal	PUr	(60) L	ES-25143
1156	sa Pobla / la Pobla <sup>95</sup> la Pobla d'Arenós → <i>Puebla de Arenoso</i> sa Pobla d'Uialfàs / la Pobla d'Uialfàs → <i>sa Pobla / la Pobla</i>	MSe	(49) M	ES-07420
1157	la Pobla de Benifassà	BMA	(22) C	ES-12599
1158	la Pobla de Cérvoles	Grg	(42) L	ES-25471
1159	la Pobla de Claramunt	Ano	(14) B	ES-08787
1160	la Pobla de Farnals	Hor	(45) V	ES-46137
1161	la Pobla de Lillet	Ber	(28) B	ES-08696
1162	la Pobla de Mafumet	Tar	(79) T	ES-43140
1163	la Pobla de Massaluca	TAI	(80) T	ES-43783
1164	la Pobla de Montornès la Pobla de Roda (v. <i>Isábena</i> ) la Pobla de Sant Miquel → <i>Puebla de San Miguel</i>	Tar	(79) T	ES-43761
1165	la Pobla de Segur	PJu	(58) L	ES-25500
1166	la Pobla de Vallbona	CTu	(30) V	ES-46185
1167	la Pobla del Duc	VAl	(82) V	ES-46840
1168	la Pobla Llarga	RiA	(68) V	ES-46670
1169	la Pobla Tornesa	PIA	(62) C	ES-12191
1170	el Poble Nou de Benitatxell // Benitachell	MaB	(52) A	ES-03126
1171	els Poblets	MaA	(51) A	ES-03779
1172	Poboleda	Pri	(66) T	ES-43376

93. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Pinós de Solsonès* per designar oficialment aquest municipi.

94. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *les Pallargues* per designar oficialment aquest municipi.

95. O també *sa Pobla d'Uialfàs / la Pobla d'Uialfàs*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1173	Polinyà <sup>96</sup> Polinyà del Vallès (v. <i>Polinyà</i> )	VOc	(85) B	ES-08213
1174	Polinyà de Xúquer	RiB	(69) V	ES-46688
1175	Pollença	MSe	(49) M	ES-07460
1176	Pollestres	Ros	(72) PO	FR-66300
1177	Polop	MaB	(52) A	ES-03520
1178	el Pont d'Armentera	ACa	(04) T	ES-43817
1179	el Pont de Bar el Pont de Claverol (v. <i>Conca de Dalt</i> )	AUr	(10) L	ES-25723
1180	Pont de Molins	AEm	(05) G	ES-17706
1181	Pont de Montanyana <sup>97</sup> // Puente de Montañana el Pont de Montanyana (v. <i>Pont de Montanyana</i> )	Ar2	(12b) O	ES-25584
1182	el Pont de Suert	AR1	(12a) L	ES-25520
1183	el Pont de Vilomara i Rocafort	Bag	(16) B	ES-08254
1184	Ponteilla (Pontellà) Pontellà → <i>Ponteilla</i>	Ros	(72) PO	FR-66300
1185	Pontils	CBa	(35) T	ES-43421
1186	Pontons	APe	(09) B	ES-08738
1187	Pontós	AEm	(05) G	ES-17773
1188	Ponts	Nog	(56) L	ES-25740
1189	Porqueres	PEs	(61) G	ES-17834
1190	Porrera	Pri	(66) T	ES-43739
1191	Porreres	MOr	(48) M	ES-07260
1192	el Port de la Selva	AEm	(05) G	ES-17489
1193	Port Vendres (Portvendres)	Ros	(72) PO	FR-66660
1194	Porta	Ce1	(33a) PO	FR-66760
1195	Portbou Portè → <i>Porté-Puymorens</i>	AEm	(05) G	ES-17497
1196	Porté-Puymorens (Portè)	Ce1	(33a) PO	FR-66760
1197	Portell de Morella	Por	(65) C	ES-12318
1198	la Portella	Nog	(56) L	ES-25134
1199	la Portellada <sup>98</sup> Portvendres → <i>Port Vendres</i> Potries → <i>Potries</i>	Ma1	(53a) Te	ES-44589
1200	Potries (Potries) Prada → <i>Prades</i> [Con]	Saf	(73) V	ES-46721
1201	Pradell de la Teixeta	Pri	(66) T	ES-43774
1202	Prades (Prada)	Con	(36) PO	FR-66500
1203	Prades	CBa	(17) T	ES-43364
1204	Prat de Comte	TAl	(80) T	ES-43595
1205	el Prat de Llobregat	BLl	(21) B	ES-08820
1206	Pratdip	BCa	(17) T	ES-43320
1207	Prats de Lluçanès Prats de Molló i la Presta → <i>Prats de Mollo - La Preste</i>	Oso	(57) B	ES-08513

96. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Polinyà del Vallès* per designar oficialment aquest municipi.

97. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *el Pont de Montanyana* per designar oficialment aquest municipi en català.

98. El Govern d'Aragó ha aprovat aquest topònim amb la inicial de l'article escrit en majúscula.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1208	Prats de Mollo - La Preste (Prats de Molló i la Presta)	Vsp (87)	PO	FR-66230
1209	els Prats de Rei Prats de Sornia → <i>Prats de Sournia</i> Prats de Sornian → <i>Prats de Sournia</i>	Ano (14)	B	ES-08281
1210	Prats de Sournia (Prats de Sornia, cat.; Prats de Sornian, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66730
1211	Prats i Sansor	Ce2 (33b)	L	ES-25721
1212	Preixana	Urg (81)	L	ES-25263
1213	Preixens	Nog (56)	L	ES-25316
1214	Premià de Dalt	Mar (50)	B	ES-08338
1215	Premià de Mar	Mar (50)	B	ES-08330
1216	les Preses la Presta (v. <i>Prats de Molló i la Presta</i> )	Grt (43)	G	ES-17178
1217	Prugnanes (Prunyanes, cat.; Prunhanas, occ.) Pruit (v. <i>Rupit i Pruit</i> )	Fen (39)	PO	FR-66220
1218	Prullans	Ce2 (33b)	L	ES-25727
1219	Prunet et Belpuig (Prunet i Bellpuig) <sup>99</sup> Prunet i Bellpuig → <i>Prunet et Belpuig</i> Prunhanas (occ.) → <i>Prugnanes</i> Prunyanes → <i>Prugnanes</i>	Asp (15)	PO	FR-66130
1220	Puçol	Hor (45)	V	ES-46530
1221	Puebla de Arenoso (la Pobla d'Arenós)	AMi (07)	C	ES-12428
1222	Puebla de San Miguel (la Pobla de Sant Miquel) Puèglaurenc (occ.) → <i>Puilaurens</i> Puente de Montañana (v. <i>Pont de Montanyana</i> )	RAAd (67)	V	ES-46140
1223	Puig Puigbalador → <i>Puyvalador</i>	Hor (45)	V	ES-46540
1224	Puigcerdà	Ce2 (33b)	G	ES-17520
1225	Puigdàlber	APe (09)	B	ES-08739
1226	Puiggròs	Grg (42)	L	ES-25420
1227	Puigpelat	ACa (04)	T	ES-43812
1228	Puigpunyent	MOc (47)	M	ES-07194
1229	Puig-reig	Ber (28)	B	ES-08692
1230	Puigverd d'Agramunt	Urg (81)	L	ES-25318
1231	Puigverd de Lleida	Sgi (75)	L	ES-25153
1232	Puilaurens (Puillorenç, cat.; Puèglaurenc, occ.) Puillorenç → <i>Puilaurens</i>	Fen (39)	Au	FR-11140
1233	Pujalt	Ano (14)	B	ES-08281
1234	Puyvalador (Puigbalador)	Cap (32)	PO	FR-66210
1235	Py (Pi de Conflent)	Con (36)	PO	FR-66360
1236	la Quar	Ber (28)	B	ES-08619
1237	Quart <sup>100</sup> Quart d'Onyar (v. <i>Quart</i> )	Gir (44)	G	ES-17242
1238	Quart de les Valls	CMo (29)	V	ES-46510
1239	Quart de Poblet	Hor (45)	V	ES-46930
1240	Quartell	CMo (29)	V	ES-03690
1241	Quatretonda	VAL (82)	V	ES-46837

99. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Vallespir.

100. L'Institut d'Estudis Catalans accepta aquesta forma oficial, al costat de *Quart d'Onyar*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1242	Quatretondeta Queixàs → <i>Caixas</i> Queixigar (v. <i>Monesma i Queixigar</i> )	Com	(34) A	ES-03811
1243	Queralbs	Rip	(71) G	ES-17534
1244	Queretes <sup>101</sup> // Cretas	Ma1	(53a) Te	ES-44623
1245	Querol	ACa	(04) T	ES-43816
1246	Quesa	CNa	(31) V	ES-46824
1247	Rabós <sup>102</sup> Rabós d'Empordà (v. <i>Rabós</i> )	AEm	(05) G	ES-17754
1248	Rabouillet (Rebollet, cat.; Rebolhet, occ.)	Fen	(39) PO	FR-66730
1249	Rafal Rafelbuñol (v. <i>Rafelbunyol</i> )	BSe	(24) A	ES-03369
1250	Rafelbunyol // Rafelbuñol	Hor	(45) V	ES-46138
1251	Rafelcofer	Saf	(73) V	ES-46716
1252	Rafelguaraf	RiA	(68) V	ES-46666
1253	Ráfels <sup>103</sup> // Ráfales Ráfels (v. <i>Ráfels</i> )	Ma1	(53a) Te	ES-44589
1254	el Ràfol d'Almúnia	MaA	(51) A	ES-03769
1255	Ràfol de Salem (el Ràfol de Salem) el Ràfol de Salem → <i>Ràfol de Salem</i>	VA1	(82) V	ES-46843
1256	Railleu (Ralleu)	Con	(36) PO	FR-66360
1257	Rajadell Ralleu → <i>Railleu</i> Rasiguèras (occ.) → <i>Rasiguères</i> Rasiguères → <i>Rasiguères</i>	Bag	(16) B	ES-08289
1258	Rasiguères (Rasiguères, cat.; Rasiguèras, occ.)	Fen	(39) PO	FR-66720
1259	Rasquera Real → <i>Réal</i>	RiE	(70) T	ES-43513
1260	Réal (Real)	Cap	(32) PO	FR-66210
1261	Real de Gandía (el Real de Gandía) el Real de Gandía → <i>Real de Gandía</i>	Saf	(73) V	ES-46727
1262	Real de Montroi Rebolhet (occ.) → <i>Rabouillet</i> Rebollet → <i>Rabouillet</i> Redovà → <i>Redován</i>	RiA	(68) V	ES-46194
1263	Redován (Redovà)	BSe	(24) A	ES-03370
1264	Regencós Reiners → <i>Reynès</i> Reixac (v. <i>Montcada i Reixac</i> )	BEEm	(20) G	ES-17254
1265	Relleu	MaB	(52) A	ES-03578
1266	Rellinars	VOc	(85) B	ES-08299
1267	Renau	Tar	(79) T	ES-43886
1268	Requena	PIU	(64) V	ES-46340
1269	Reus	BCa	(17) T	ES-4320.

101. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Cretes* per designar oficialment aquest municipi en català.

102. L'Institut d'Estudis Catalans accepta aquesta forma oficial, al costat de *Rabós d'Empordà*.

103. La grafia catalana *Ráfels* és espúria. Hauria de ser *Ráfels*.



Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1270	Reynès (Reiners) Rià i Cirac → <i>Ria-Sirach</i>	Vsp	(87) PO	FR-66400
1271	Ria-Sirach (Rià i Cirac) Rialb (v. <i>Rialp</i> )	Con	(36) PO	FR-66500
1272	Rialp <sup>104</sup>	PSo	(59) L	ES-25594
1273	la Riba	ACa	(04) T	ES-43450
1274	Riba-roja d'Ebre	RiE	(70) T	ES-43790
1275	Riba-roja de Túria	CTu	(30) V	ES-46190
1276	Ribera d'Ondara <sup>105</sup>	Sga	(74) L	ES-25213
1277	Ribera d'Urgellet <sup>106</sup> Ribera de Cardós (v. <i>Vall de Cardós</i> )	AUr	(10) L	ES-25796
1278	Ribes de Freser	Rip	(71) G	ES-17534
1279	Ribesalbes Ribesaltes → <i>Rivesaltes</i> Riells [VOr] (v. <i>Bigues i Riells</i> )	PIB	(63) C	ES-12210
1280	Riells i Viabrea	Sel	(76) G	ES-17404
1281	la Riera de Gaià	Tar	(79) T	ES-43762
1282	Rigarda (Rigardà) Rigardà → <i>Rigarda</i>	Con	(36) PO	FR-66320
1283	Riner	Sol	(78) L	ES-25290
1284	Riola	RiB	(69) V	ES-46418
1285	Ripoll	Rip	(71) G	ES-17500
1286	Ripollet	VOC	(85) B	ES-08291
1287	Riu de Cerdanya	Ce2	(33b) L	ES-25721
1288	Riudarenes	Sel	(76) G	ES-17421
1289	Riudaura	Grt	(43) G	ES-17179
1290	Riudecanyes	BCa	(17) T	ES-43771
1291	Riudecols	BCa	(17) T	ES-43390
1292	Riudellots de la Selva	Sel	(76) G	ES-17457
1293	Riudoms	BCa	(17) T	ES-43330
1294	Riumors	AEm	(05) G	ES-17469
1295	Rivesaltes (Ribesaltes) la Roca d'Albera → <i>Laroque des Albères</i>	Ros	(72) PO	FR-66600
1296	la Roca del Vallès Rocafort [Bag] (v. <i>el Pont de Vilomara i Rocafort</i> )	VOr	(86) B	ES-08430
1297	Rocafort	Hor	(45) V	ES-46111
1298	Rocafort de Queralt	CBa	(35) T	ES-43426
1299	Roda de Barà <sup>107</sup> Roda de Berà (v. <i>Roda de Barà</i> )	Tar	(79) T	ES-43883
1300	Roda de Ter	Oso	(57) B	ES-08510

104. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Rialp* i recomana que s'adopti la denominació *Rialb* per designar oficialment aquest municipi.

105. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Sant Antolí i Vilanova* per designar oficialment aquest municipi.

106. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *el Pla de Sant Tirs* per designar oficialment aquest municipi.

107. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Roda de Barà* i recomana que s'adopti la denominació *Roda de Berà* per designar oficialment aquest municipi.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1301	Rodès	Con (36)	PO	FR-66320
1302	Rodonyà	ACa (04)	T	ES-43812
1303	Rojales (Rojals) Rojals → <i>Rojales</i>	BSe (24)	A	ES-03170
1304	la Romana	VVi (88)	A	ES-03669
1305	Roquetes	BEb (19)	T	ES-43520
1306	Roses	AEm (05)	G	ES-17480
1307	Rossell	BMA (22)	C	ES-12511
1308	Rosselló <sup>108</sup> Rosselló de Segrià (v. <i>Rosselló</i> )	Sgi (75)	L	ES-25124
1309	Rotglà i Corberà	Cos (37)	V	ES-46816
1310	Rótova (Ròtova) Ròtova → <i>Ròtova</i>	Saf (73)	V	ES-46725
1311	el Rourell	ACa (04)	T	ES-43142
1312	Rubí	VOc (85)	B	ES-08191
1313	Rubió	Ano (14)	B	ES-08719
1314	Rugat	VAl (82)	V	ES-46842
1315	Rupià	BEm (20)	G	ES-17131
1316	Rupit i Pruit	OSo (57)	B	ES-08569
1317	Sabadell	VOc (85)	B	ES-0820.
1318	Sacañet (Sacanyet) Sacanyet → <i>Sacañet</i>	APa (08)	C	ES-12469
1319	Sagàs	APa (08)	B	ES-08619
1320	Sagra	MaA (51)	A	ES-03795
1321	Sagunt // Sagunto Sagunto (v. <i>Sagunt</i> )	CMo (29)	V	ES-46500
1322	Sahorre (Saorra)	Con (36)	PO	FR-66360
1323	Saidí // Zaidín	BCi (18)	O	ES-22530
1324	Saillagouse (Sallagosa)	Ce1 (33a)	PO	FR-66800
1325	Saint André (Sant Andreu de Sureda)	Ros (72)	PO	FR-66690
1326	Saint Arnac (Centernac, cat. i occ.)	Fen (39)	PO	FR-66220
1327	Saint Cyprien (Sant Cebrià de Rosselló)	Ros (72)	PO	FR-66750
1328	Saint Estève (Sant Esteve del Monestir)	Ros (72)	PO	FR-66240
1329	Saint Feliu d'Amont (Sant Feliu d'Amunt)	Ros (72)	PO	FR-66170
1330	Saint Feliu d'Avall (Sant Feliu d'Avall)	Ros (72)	PO	FR-66170
1331	Saint Génis des Fontaines (Sant Genís de Fontanes)	Ros (72)	PO	FR-66740
1332	Saint Hippolyte (Sant Hipòlit de la Salanca)	Ros (72)	PO	FR-66510
1333	Saint Jean Lasseille (Sant Joan la Cella)	Ros (72)	PO	FR-66300
1334	Saint Jean Pla de Corts (Sant Joan de Pladecorts)	Vsp (87)	PO	FR-66400
1335	Saint Laurent de Cerdans (Sant Llorenç de Cerdans)	Vsp (87)	PO	FR-66260
1336	Saint Laurent de la Salanca (Sant Llorenç de la Salanca)	Ros (72)	PO	FR-66250
1337	Saint Marsal (Sant Marçal) <sup>109</sup>	Asp (15)	PO	FR-66110
1338	Saint Martin (Sant Martí de Fenollet, cat.; Sant Martin de Fenolhet, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66220
1339	Saint Martin - Lys (Sant Martí de Les, cat.; Sant Martin de Les, occ.)	Fen (39)	Au	FR-11500

108. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Rosselló* i recomana que s'adopti la denominació *Rosselló de Segrià* per designar oficialment aquest municipi.

109. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Vallespir.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1340	Saint Michel de Llotes (Sant Miquel de Llotes)	Ros	(72) PO	FR-66130
1341	Saint Nazaire (Sant Nazari de Rosselló)	Ros	(72) PO	FR-66140
1342	Saint Paul de Fenouillet (Sant Pau de Fenollet, cat.; Sant Pau de Fenolhet, occ.)	Fen	(39) PO	FR-66220
1343	Saint Pierre dels Forcats (Sant Pere dels Forcats)	Con	(37) PO	FR-66210
1344	Sainte Colombe de la Commanderie (Santa Coloma de Tuïr <sup>110</sup> )	Ros	(72) PO	FR-66300
1345	Sainte Colombe sur Guette (Santa Coloma d'Aigueta / Santa Coloma de Rocafort, cat.; Santa Coloma d'Aigueta / Santa Coloma de Ròcafòrt, occ. <sup>111</sup> )	Fen	(39) Au	FR-11140
1346	Sainte Léocadie (Santa Llocaia)	Ce1	(33a) PO	FR-66800
1347	Sainte Marie (Santa Maria la Mar) Saix → <i>Sax</i>	Ros	(72) PO	FR-66470
1348	Salàs de Pallars	PJu	(58) L	ES-25693
1349	Saldes	Ber	(28) B	ES-08699
1350	Saleilles (Salelles) Salelles → <i>Saleilles</i>	Ros	(72) PO	FR-66280
1351	Salem	VAI	(82) V	ES-46843
1352	Sales de Llierca	Grt	(43) G	ES-17853
1353	Salinas (les Salines d'Elda)	AVi	(11) A	ES-03658
1354	ses Salines / les Salines les Salines d'Elda → <i>Salinas</i> Sallagosa → <i>Saillagouse</i>	MOr	(48) M	ES-07640
1355	Sallent <sup>112</sup> Sallent de Llobregat (v. <i>Sallent</i> ) Sallent de Xàtiva → <i>Sellent</i>	Bag	(16) B	ES-08650
1356	Salomó	Tar	(79) T	ES-43885
1357	Salou Salses → <i>Salses le Château</i>	Tar	(79) T	ES-43840
1358	Salses le Château (Salses <sup>113</sup> )	Ros	(72) PO	FR-66600
1359	Salt Salvesinas (occ.) → <i>Salvezines</i> Salvesines → <i>Salvezines</i>	Gir	(44) G	ES-17190
1360	Salvezines (Salvesines, cat.; Salvesinas, occ.)	Fen	(39) Au	FR-11140
1361	la Salzadella Samalús (v. <i>Cànoves i Samalús</i> )	BMa	(22) C	ES-12186
1362	San Antonio de Benagéber	Hor	(45) V	ES-46184
1363	San Esteban de Litera (Sant Esteve de Llitera)	Lli	(46) O	ES-22512
1364	San Fulgencio (Sant Fulguenci)	BSe	(24) A	ES-03177
1365	San Isidro (Sant Isidre) San Jorge (v. <i>Sant Jordi</i> )	BSe	(24) A	ES-03203

110. Segons el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord*, aquest municipi es pot denominar també *Santa Coloma de la Comanda*.

111. Per un error de composició tipogràfica en el *Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord* (1a ed. 2007), el nom doble d'aquest municipi occità apareix escrit *Santa Coloma d'Aigueta* i *Santa Coloma de Rocafort*, respectivament.

112. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Sallent de Llobregat* per designar oficialment aquest municipi.

113. El complement de lloc *del Castell*, que ha estat emprat adesiara, no escau històricament ni geogràfica.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1366	San Miguel de Salinas (Sant Miquel de les Salines)	BSe (24)	A	ES-03193
1367	San Rafael del Río (Sant Rafael del Maestrat)	BMa (22)	C	ES-12510
1368	San Vicente del Raspeig (v. <i>Sant Vicent del Raspeig</i> ) Sanatüja Sanet i els Negrals → <i>Sanet y Negrals</i>	Sga (74)	L	ES-25753
1369	Sanet y Negrals (Sanet i els Negrals)	MaA (51)	A	ES-03769
1370	Sansa (Censà) Sansor (v. <i>Prats i Sansor</i> )	Con (36)	PO	FR-66360
1371	Sant Adrià de Besòs	Bar (27)	B	ES-08930
1372	Sant Agustí de Lluçanès	Oso (57)	B	ES-08589
1373	Sant Andreu de la Barca	BLl (21)	B	ES-08740
1374	Sant Andreu de Llavaneres Sant Andreu de Sureda → <i>Saint André</i>	Mar (50)	B	ES-08392
1375	Sant Andreu Salou	Gir (44)	G	ES-17456
1376	Sant Aniol de Finestres Sant Antolí i Vilanova (v. <i>Ribera d'Ondara</i> )	Grt (43)	G	ES-17154
1377	Sant Antoni de Portmany	Eiv (38)	E	ES-07820
1378	Sant Antoni de Vilamajor Sant Arnac (v. <i>Centernac</i> )	VOr (86)	B	ES-08459
1379	Sant Bartomeu del Grau	Oso (57)	B	ES-08519
1380	Sant Boi de Llobregat	BLl (21)	B	ES-08830
1381	Sant Boi de Lluçanès	Oso (57)	B	ES-08589
1382	Sant Carles de la Ràpita Sant Cebrià de Rosselló → <i>Saint Cyprien</i>	Mon (55)	T	ES-43540
1383	Sant Cebrià de Vallalta	Mar (50)	B	ES-08396
1384	Sant Celoni	VOr (86)	B	ES-08470
1385	Sant Climent de Llobregat	BLl (21)	B	ES-08849
1386	Sant Climent Sescebes	AEm (05)	G	ES-17751
1387	Sant Cugat del Vallès	VOc (85)	B	ES-08190
1388	Sant Cugat Sesgarrigues	APe (09)	B	ES-08739
1389	Sant Esteve de la Sarga Sant Esteve de Llitera → <i>San Esteban de Litera</i>	PJu (58)	L	ES-25632
1390	Sant Esteve de Palautordera Sant Esteve del Monestir → <i>Saint Estève</i>	VOr (86)	B	ES-08460
1391	Sant Esteve Sesrovires Sant Feliu d'Amunt → <i>Saint Feliu d'Amont</i> Sant Feliu d'Avall → <i>Saint Feliu d'Avall</i>	BLl (21)	B	ES-08635
1392	Sant Feliu de Buixalleu	Sel (76)	G	ES-17451
1393	Sant Feliu de Codines	VOr (86)	B	ES-08182
1394	Sant Feliu de Guíxols	BEEm (20)	G	ES-17220
1395	Sant Feliu de Llobregat	BLl (21)	B	ES-08980
1396	Sant Feliu de Pallerols	Grt (43)	G	ES-17174
1397	Sant Feliu Sasserra	Bag (16)	B	ES-08279
1398	Sant Ferriol	Grt (43)	G	ES-17850
1399	Sant Fost de Campsentelles	VOr (86)	B	ES-08105
1400	Sant Fruitós de Bages Sant Fulgenci → <i>San Fulgencio</i> Sant Genís de Fontanes → <i>Saint Génis des Fontaines</i>	Bag (16)	B	ES-08272
1401	Sant Gregori	Gir (44)	G	ES-17150

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1402	Sant Guim de Freixenet	Sga (74)	L	ES-25270
1403	Sant Guim de la Plana	Sga (74)	L	ES-25211
1404	Sant Hilari Sacalm	Sel (76)	G	ES-17403
	Sant Hipòlit de la Salanca → <i>Saint Hippolyte</i>			
1405	Sant Hipòlit de Voltregà	Oso (57)	B	ES-08512
1406	Sant Iscle de Vallalta	Mar (50)	B	ES-08359
	Sant Isidre → <i>San Isidro</i>			
1407	Sant Jaume d'Enveja	BEb (19)	T	ES-43877
1408	Sant Jaume de Frontanyà	Ber (28)	B	ES-08619
1409	Sant Jaume de Llierca	Grt (43)	G	ES-17854
1410	Sant Jaume dels Domenys	BPe (23)	T	ES-43713
1411	Sant Joan	MOr (48)	M	ES-07510
1412	Sant Joan d'Alacant	Ala (01)	A	ES-03550
1413	Sant Joan de l'Énova <sup>114</sup>	(RIA) (68)	V	ES-46669
1414	Sant Joan de Labritja	Eiv (38)	E	ES-07810
1415	Sant Joan de les Abadesses	Rip (71)	G	ES-17860
1416	Sant Joan de Moró	PIA (62)	C	ES-12130
1417	Sant Joan de Mollet	Gir (44)	G	ES-17463
	Sant Joan de Pladecorts → <i>Saint Jean Pla de Corts</i>			
1418	Sant Joan de Vilatorrada	Bag (16)	B	ES-08250
1419	Sant Joan Despí	BLl (21)	B	ES-08970
	Sant Joan la Cella → <i>Saint Jean Lasseille</i>			
1420	Sant Joan les Fonts	Grt (43)	G	ES-17857
1421	Sant Jordi // San Jorge	BMa (22)	C	ES-12320
1422	Sant Jordi Desvalls	Gir (44)	G	ES-17464
1423	Sant Josep de sa Talaia / Sant Josep de la Talaia	Eiv (38)	E	ES-07830
1424	Sant Julià de Cerdanyola	Ber (28)	B	ES-08694
1425	Sant Julià de Llor i Bonmatí	Sel (76)	G	ES-17164
1426	Sant Julià de Lòria	And (13)	And	AD600
1427	Sant Julià de Ramis	Gir (44)	G	ES-17481
1428	Sant Julià de Vilatorrada	Oso (57)	B	ES-08514
1429	Sant Just Desvern	Bar (26)	B	ES-08960
1430	Sant Llorenç d'Hortons	APe (09)	B	ES-08791
	Sant Llorenç de Cerdans → <i>Saint Laurent de Cerdans</i>			
1431	Sant Llorenç de la Muga	AEm (05)	G	ES-17732
	Sant Llorenç de la Salanca → <i>Saint Laurent de la Salanque</i>			
1432	Sant Llorenç de Morunys	Sol (78)	L	ES-25282
1433	Sant Llorenç des Cardassar / Sant Llorenç del Cardassar	MOr (48)	M	ES-07530
1434	Sant Llorenç Savall	VOc (85)	B	ES-08212
1435	Sant Lluís	Men (54)	Me	ES-07710
	Sant Marçal → <i>Saint Marsal</i>			
1436	Sant Martí d'Albars	Oso (57)	B	ES-08519
1437	Sant Martí de Centelles	Oso (57)	B	ES-08592
	Sant Martí de Fenollet → <i>Saint Martin</i>			
	Sant Martí de Les → <i>Saint Martin - Lys</i>			

114. Denominació nova d'acord amb el Decret 160/2008, del 17 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de San Juan de Énova per la forma exclusiva en valencià de la Sant Joan de l'Énova (DOCV, 5875, del 21.10.2008).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1438	Sant Martí de Llémena	Gir (44)	G	ES-17153
1439	Sant Martí de Riucorb	Urg (81)	L	ES-25344
1440	Sant Martí de Tous	Ano (14)	B	ES-08712
1441	Sant Martí Sarroca	APe (09)	B	ES-08731
1442	Sant Martí Sesgueioles	Ano (14)	B	ES-08289
1443	Sant Martí Vell	Gir (44)	G	ES-17462
	Sant Martin de Fenolhet (occ.) → <i>Saint Martin</i>			
	Sant Martin de Les (occ.) → <i>Saint Martin - Lys</i>			
1444	Sant Mateu	BMa (22)	C	ES-12170
1445	Sant Mateu de Bages	Bag (16)	B	ES-08263
1446	Sant Miquel de Campmajor	PEs (61)	G	ES-17831
1447	Sant Miquel de Fluvià	AEm (05)	G	ES-17475
	Sant Miquel de les Salines → <i>San Miguel de Salinas</i>			
	Sant Miquel de Llotes → <i>Saint Michel de Llotes</i>			
1448	Sant Mori	AEm (05)	G	ES-17467
	Sant Nazari de Rosselló → <i>Saint Nazaire</i>			
	Sant Pau de Fenolhet (occ.) → <i>Saint Paul de Fenouillet</i>			
	Sant Pau de Fenollet → <i>Saint Paul de Fenouillet</i>			
1449	Sant Pau de Segúries	Rip (71)	G	ES-17864
	Sant Pere d'Albaida → <i>Sempere</i>			
1450	Sant Pere de Ribes	Grf (41)	B	ES-08810
1451	Sant Pere de Riudebitlles	APe (09)	B	ES-08776
1452	Sant Pere de Torelló	Oso (57)	B	ES-08572
1453	Sant Pere de Vilamajor	VOr (86)	B	ES-08458
	Sant Pere dels Forcats → <i>Saint Pierre dels Forcats</i>			
1454	Sant Pere Pescador	AEm (05)	G	ES-17470
1455	Sant Pere Sallavinera	Ano (14)	B	ES-08281
1456	Sant Pol de Mar	Mar (50)	B	ES-08395
1457	Sant Quintí de Mediona	APe (09)	B	ES-08777
1458	Sant Quirze de Besora	Rip (71)	B	ES-08580
1459	Sant Quirze del Vallès	VOc (85)	B	ES-08192
1460	Sant Quirze Safaja	VOr (86)	B	ES-08189
	Sant Rafael del Maestrat → <i>San Rafael del Río</i>			
1461	Sant Ramon <sup>115</sup>	Sga (74)	L	ES-25215
	Sant Ramon de Portell (v. <i>Sant Ramon</i> )			
1462	Sant Sadurní d'Anoia	APe (09)	B	ES-09770
1463	Sant Sadurní d'Osormort	Oso (57)	B	ES-08519
	Sant Sadurní de l'Heura (v. <i>Cruïlles, Monells</i> <i>i Sant Sadurní de l'Heura</i> )			
1464	Sant Salvador de Guardiola	Bag (16)	B	ES-08790
1465	Sant Vicenç de Castellet	Bag (16)	B	ES-08295
1466	Sant Vicenç de Montalt	Mar (50)	B	ES-08394
1467	Sant Vicenç de Torelló	Oso (57)	B	ES-08571
1468	Sant Vicent del Raspeig // San Vicente del Raspeig	Ala (01)	A	ES-03690
1469	Sant Vicenç dels Horts	BLl (21)	B	ES-08620
1470	Santa Bàrbara	Mon (55)	T	ES-43570
1471	Santa Cecília de Voltregà	Oso (57)	B	ES-08519

115. L'Institut d'Estudis Catalans accepta aquesta forma oficial, al costat de *Sant Ramon de Portell*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
	Santa Coloma d'Aigueta → <i>Sainte Colombe sur Guette</i>			
1472	Santa Coloma de Cervelló	BLl (21)	B	ES-08690
1473	Santa Coloma de Farners	Sel (76)	G	ES-17430
1474	Santa Coloma de Gramenet	Bar (27)	B	ES-0892.
	Santa Coloma de la Comanda (v. <i>Sainte Colombe de la Commanderie</i> )			
1475	Santa Coloma de Queralt	CBa (35)	T	ES-43420
	Santa Coloma de Rocafort → <i>Sainte Colombe sur Guette</i>			
	Santa Coloma de Tuïr → <i>Sainte Colombe de la Commanderie</i>			
	Santa Colomba d'Aigueta (occ.) → <i>Sainte Colombe sur Guette</i>			
	Santa Colomba de Ròcafòrt (occ.) → <i>Sainte Colombe sur Guette</i>			
1476	Santa Cristina d'Aro	BEm (20)	G	ES-17246
1477	Santa Eugènia	MSe (49)	M	ES-07142
1478	Santa Eugènia de Berga	Oso (57)	B	ES-08519
1479	Santa Eulàlia de Riuprimer	Oso (57)	B	ES-08519
1480	Santa Eulàlia de Ronçana	VOr (86)	B	ES-08187
	Santa Eulàlia des Riu / Santa Eulàlia del Riu (v. <i>Santa Eulària des Riu / Santa Eulària del Riu</i> )			
1481	Santa Eulària des Riu / Santa Eulària del Riu <sup>116</sup>	Eiv (38)	E	ES-07840
1482	Santa Fe del Penedès	APe (09)	B	ES-12792
	Santa Linya (v. <i>les Avellanès i Santa Linya</i> )			
	Santa Llocaia → <i>Sainte Léocadie</i>			
1483	Santa Llogaia d'Àlguema	AEm (05)	G	ES-17771
	Santa Magdalena de Polpís → <i>Santa Magdalena de Pulpis</i>			
1484	Santa Magdalena de Pulpis (Santa Magdalena de Polpís)	BMa (22)	C	ES-12597
1485	Santa Margalida <sup>117</sup>	MSe (49)	M	ES-07450
	Santa Margarida (v. <i>Santa Margalida</i> )			
1486	Santa Margarida de Montbui	Ano (14)	B	ES-08710
1487	Santa Margarida i els Monjos	APe (09)	B	ES-08730
1488	Santa Maria d'Oló	Bag (16)	B	ES-08273
1489	Santa Maria de Besora	Oso (57)	B	ES-08589
1490	Santa Maria de Corcó	Oso (57)	B	ES-08511
1491	Santa Maria de Martorelles	VOr (86)	B	ES-08100
1492	Santa Maria de Merlès	Ber (28)	B	ES-08619
1493	Santa Maria de Miralles	Ano (14)	B	ES-08787
1494	Santa Maria de Palautordera	VOr (86)	B	ES-08460
1495	Santa Maria del Camí	MSe (49)	M	ES-07320
	Santa Maria la Mar → <i>Sainte Marie</i>			
1496	Santa Oliva	BPe (23)	T	ES-43710
1497	Santa Pau	GrT (43)	G	ES-17811
1498	Santa Perpètua de Mogoda	VOC (85)	B	ES-08421
1499	Santa Pola	BVi (25)	A	ES-03130

116. O també *Santa Eulàlia des Riu / Santa Eulària del Riu*.

117. O també *Santa Margarida*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1500	Santa Susanna	Mar (50)	B	ES-08398
1501	Santanyí	MO <sub>r</sub> (48)	M	ES-07650
1502	Santpedor	Bag (16)	B	ES-08251
	Sanui i Alins → <i>Azanuy-Alins</i>			
	Saorra → <i>Saborre</i>			
1503	Sarral	CBa (35)	T	ES-43424
1504	Sarratella (la Serratella)	AMa (06)	C	ES-12184
1505	Sarrià de Ter	Gir (44)	G	ES-17840
1506	Sarroca de Bellera	PJu (58)	L	ES-25555
1507	Sarroca de Lleida	Sgi (75)	L	ES-25175
1508	Saus	AEm (05)	G	ES-17467
1509	Sauto (Sautó)	Con (36)	PO	FR-66210
	Sautó → <i>Sauto</i>			
1510	Savallà del Comtat	CBa (35)	T	ES-43427
1511	Sax (Saix)	AVi (11)	A	ES-03630
1512	la Secuita	Tar (79)	T	ES-43765
1513	Sedaví	Hor (45)	V	ES-46910
1514	Segart	CMo (29)	V	ES-46592
1515	Segorbe (Sogorb)	APa (08)	C	ES-12400
1516	Sella	MaB (52)	A	ES-03579
1517	Sellent (Sallent de Xàtiva)	RiA (68)	V	ES-46295
1518	Selva	MSe (49)	M	ES-07313
1519	la Selva de Mar	AEm (05)	G	ES-17489
1520	la Selva del Camp	BCa (17)	T	ES-43470
1521	Sempere (Sant Pere d'Albaida)	VAI (82)	V	ES-46839
1522	Senan	CBa (35)	T	ES-43449
1523	Sencelles	MSe (49)	M	ES-07140
1524	la Sénia	Mon (55)	T	ES-43560
1525	Senija	MaB (52)	A	ES-03729
1526	Senterada	PJu (58)	L	ES-25514
1527	la Sentiu de Sió	Nog (56)	L	ES-25617
1528	Sentmenat	VOc (85)	B	ES-08181
1529	Senyera	RiA (68)	V	ES-46669
1530	Serdinya (Serdinyà)	Con (36)	PO	FR-66360
	Serdinyà → <i>Serdinya</i>			
1531	Serinyà	PEs (61)	G	ES-17852
1532	Seròs	Sgi (75)	L	ES-25183
1533	Serra	CTu (30)	V	ES-46118
	la Serra d'en Galceran → <i>Sierra Engarcerán</i>			
1534	Serra de Daró	BE <sub>m</sub> (20)	G	ES-17133
	Serrallonga → <i>Serralongue</i>			
1535	Serralongue (Serrallonga)	Vsp (87)	PO	FR-66230
	la Serratella → <i>Sarratella</i>			
	Setaigües → <i>Siete Aguas</i>			
1536	Setcases	Rip (71)	G	ES-17869
1537	la Seu d'Urgell	AU <sub>r</sub> (10)	L	ES-25700
1538	Seva	Oso (57)	B	ES-08553
1539	Sidamon	PU <sub>r</sub> (60)	L	ES-25222
1540	Sierra Engarcerán (la Serra d'en Galceran)	PIA (62)	C	ES-12182



Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1541	Siete Aguas (Setaigües)	FBu (40)	V	ES-46392
1542	Silla	Hor (45)	V	ES-46460
1543	Sils	Sel (76)	G	ES-17410
1544	Simat de la Valldigna	Saf (73)	V	ES-46750
1545	Sinarcas (Sinarques) Sinarques → <i>Sinarcas</i>	PIU (64)	V	ES-46320
1546	Sineu	MSe (49)	M	ES-07510
1547	Sitges	Grf (41)	B	ES-08870
1548	Siurana <sup>118</sup> Siurana d'Empordà (v. <i>Siurana</i> ) Soanyes → <i>Souanyas</i>	AEm (05)	G	ES-17469
1549	Sobremunt Sogorb → <i>Segorbe</i> el Soler → <i>Le Soler</i>	Oso (57)	B	ES-08589
1550	Le Soler (el Soler)	Ros (72)	PO	FR-66270
1551	el Soleràs	Grg (42)	L	ES-25163
1552	Solivella	CBa (35)	T	ES-43412
1553	Sollana	RiB (69)	V	ES-46430
1554	Sóller	MOc (47)	M	ES-07100
1555	Solsona	Sol (78)	L	ES-25280
1556	Son Cervera Soneixa → <i>Soneja</i>	MOr (48)	M	ES-07550
1557	Soneja (Soneixa)	APa (08)	C	ES-12480
1558	Sopeira	AR2 (12b)	O	ES-22583
1559	Sora	Oso (57)	B	ES-08589
1560	Sorède (Sureda)	Ros (72)	PO	FR-66690
1561	Soriguera Sorita de Morella → <i>Zorita del Maestrazgo</i> Sornià → <i>Sournia</i> Sornian (occ.) → <i>Sournia</i> la Sorollera → <i>La Cerollera</i>	PSo (59)	L	ES-25566
1562	Sort	PSo (59)	L	ES-25560
1563	Soses	Sgi (75)	L	ES-25181
1564	Sot de Chera (Sot de Xera)	Ser (77)	V	ES-46168
1565	Sot de Ferrer Sot de Xera → <i>Sot de Chera</i>	APa (08)	C	ES-12489
1566	Souanyas (Soanyes)	Con (36)	PO	FR-66360
1567	Sournia (Sornià, cat.; Sornian, occ.)	Fen (39)	PO	FR-66730
1568	Subirats Sucaina → <i>Zucaina</i>	APe (09)	B	ES-08739
1569	Sudanell	Sgi (75)	L	ES-25173
1570	Sueca	RiB (69)	V	ES-46410
1571	Suera // Sueras Sueras (v. <i>Suera</i> )	PIB (63)	C	ES-12223
1572	Sumacàrcer	RiA (68)	V	ES-46295
1573	Sunyer Sureda → <i>Sorède</i>	Sgi (75)	L	ES-25174

118. L'Institut d'Estudis Catalans accepta aquesta forma oficial, al costat de *Siurana d'Empordà*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1574	Súria	Bag (16)	B	ES-08260
1575	Susqueda	Sel (76)	G	ES-17166
1576	Tagamanent	VOr (86)	B	ES-08591
1577	Taillet (Tellet) <sup>119</sup>	Asp (15)	PO	FR-66400
1578	Talamanca	Bag (16)	B	ES-08279
1589	Talarn Talau (v. <i>Aiguatèbia i Talau</i> )	PJu (58)	L	ES-25630
1580	Talavera	Sga (74)	L	ES-25213
1581	Tales	PIB (63)	C	ES-12221
1582	la Tallada d'Empordà Talteüll → <i>Tautavel</i>	BE m (20)	G	ES-17134
1583	Tamarit de Llitera // Tamarite de Llitera Tamarite de Llitera (v. <i>Tamarit de Llitera</i> )	Lli (46)	O	ES-22550
1584	Taradell	Oso (57)	B	ES-08552
1585	Tàrbena Tarerac → <i>Tarerach</i>	MaB (52)	A	ES-03518
1586	Tarerach (Tarerac) Targasona → <i>Targasonne</i>	Con (36)	PO	FR-66320
1587	Targasonne <sup>120</sup> (Targasona)	Ce1 (33a)	PO	FR-66120
1588	Tarragona	Tar (79)	T	ES-4300.
1589	Tàrrega	Urg (81)	L	ES-25300
1590	Tarrés	Grg (42)	L	ES-25480
1591	Tarroja de Segarra	Sga (74)	L	ES-25212
1592	Taulis (Teulís) <sup>121</sup>	Asp (15)	PO	FR-66110
1593	Taurinya (Taurinyà) Taurinyà → <i>Taurinya</i>	Con (36)	PO	FR-66500
1594	Tautavel (Talteüll)	Ros (72)	PO	FR-66720
1595	Tavernes Blanques	Hor (45)	V	ES-46120
1596	Tavernes de la Valldigna	Saf (73)	V	ES-46760
1597	Tavèrnoles	Oso (57)	B	ES-08519
1598	Tavertet el Tec → <i>Le Tech</i>	Oso (57)	B	ES-08511
1599	Le Tech (el Tec)	Vsp (87)	PO	FR-66230
1600	Teià Tellet → <i>Taillet</i>	Mar (50)	B	ES-08329
1601	Teresa	APa (08)	C	ES-12469
1602	Teresa de Cofrentes (Teresa de Cofrents) Teresa de Cofrents → <i>Teresa de Cofrentes</i>	VCo (84)	V	ES-46622
1603	Térmens	Nog (56)	L	ES-25670
1604	Terrades	AEm (05)	G	ES-17731
1605	Terrassa Terrassola i Lavit (v. <i>Torrelavit</i> )	VOc (85)	B	ES-0822.
1606	Terrateig	VA1 (82)	V	ES-46842
1607	Terrats Tesà → <i>Théza</i>	Ros (72)	PO	FR-66300

119. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Vallespir.

120. La grafia amb doble essa que l'Administració francesa fa servir per a aquest topònim és errònia des d'un punt de vista etimològic.

121. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Vallespir.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1608	Teulada Teulís → <i>Taulís</i>	MaB (52)	A	ES-03725
1609	Théza (Tesà)	Ros (72)	PO	FR-66200
1610	Thuès Entre Valls <sup>122</sup> (Toès i Entrevalls)	Con (36)	PO	FR-66360
1611	Thuir (Tuür)	Ros (72)	PO	FR-66300
1612	Tiana	Mar (50)	B	ES-08391
1613	Tibi	Alc (03)	A	ES-03109
1614	Tírig	AMa (06)	C	ES-12179
1615	Tírvia	PSo (59)	L	ES-25595
1616	Titaguas (Titagües) Titagües → <i>Titaguas</i>	Ser (77)	V	ES-46178
1617	Tiurana	Nog (56)	L	ES-25791
1618	Tivenys	BEb (19)	T	ES-43511
1619	Tivissa	RiE (70)	T	ES-43746
1620	Todolella Toès i Entrevalls → <i>Thuès Entre Valls</i>	Por (65)	C	ES-12312
1621	Toga Toixa → <i>Tuéjar</i>	AMi (07)	C	ES-12230
1622	Tolba // Tolva	BRi (26)	O	ES-22585
1623	Tollos Toluges → <i>Toulouges</i> Tolva (v. <i>Tolba</i> )	Com (34)	A	ES-03813
1624	Tona la Tor de França → <i>Latour de France</i> la Tor de Querol → <i>Latour de Carol</i>	Oso (57)	B	ES-08551
1625	Torà Toràs → <i>Torás</i>	Sga (74)	L	ES-25750
1626	Torás (Toràs)	APa (08)	C	ES-12431
1627	Tordera Torderes → <i>Tordères</i>	Mar (50)	B	ES-08490
1628	Tordères (Torderes) <sup>123</sup>	Asp (15)	PO	FR-66300
1629	Torelló Torís → <i>Turís</i> Torlarribera → <i>Torre La Ribera</i>	Oso (57)	B	ES-08570
1630	Tormos	MaA (51)	A	ES-03795
1631	els Torms	Grg (42)	L	ES-25164
1632	Tornabous el Toro → <i>El Toro</i>	Urg (81)	L	ES-25331
1633	El Toro (el Toro)	APa (08)	C	ES-12429
1634	Torralba del Pinar Torre Baixa → <i>Torrebaixa</i> la Torre d'Elna → <i>Latour bas Elna</i>	AMi (07)	C	ES-12225
1635	la Torre d'en Besora <sup>124</sup>	AMa (06)	C	ES-12161

122. Mantenim la preposició *entre* amb la inicial en majúscula, tal com fa l'Administració francesa.

123. Fins al juliol del 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Rosselló.

124. La Generalitat Valenciana ha aprovat aquesta denominació amb l'article en majúscula (*En*).

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP	
1636	la Torre d'en Doménech <sup>125</sup> Torre de Arcas (v. <i>Torredarques</i> )	PIA	(62)	C	ES-12184
1637	la Torre de Cabdella	PSu	(58)	L	ES-25515
1638	la Torre de Claramunt	Ano	(14)	B	ES-08786
1639	la Torre de Fontaubella	Pri	(66)	T	ES-43774
1640	la Torre de l'Espanyol	RiE	(70)	T	ES-43792
1641	la Torre de les Maçanes // Torremanzanas	Ala	(01)	A	ES-03108
1642	Torre de Vilella <sup>126</sup> // Torrevelilla la Torre de Vilella (v. <i>Torre de Vilella</i> ) la Torre del Bisbe → <i>Latour bas Elne</i> Torre del Compte (v. <i>la Torre del Comte</i> )	Ma2	(53b)	Te	ES-44641
1643	la Torre del Comte // Torre del Compte	Ma1	(53a)	Te	ES-44597
1644	Torre La Ribera (Torlarribera) <sup>127</sup>	BRi	(26)	O	ES-22376
1645	Torrebaja (Torre Baixa)	RAd	(67)	V	ES-46145
1646	Torrebesses	Sgi	(75)	L	ES-25176
1647	Torreblanca	PIA	(62)	C	ES-12596
1648	Torrechiva (Torre-xiva)	AMi	(07)	C	ES-12232
1649	Torredarques // Torre de Arcas	Ma1	(53a)	Te	ES-44653
1650	Torredembarra	Tar	(79)	T	ES-43830
1651	Torrefarrera	Sgi	(75)	L	ES-25123
1652	Torrefeta i Florejacs Torreflor (v. <i>Torrefeta i Florejacs</i> )	Sga	(74)	L	F-25212
1653	Torregrossa	PUr	(60)	L	ES-25141
1654	Torreilles (Torrelles de la Salanca)	Ros	(72)	PO	FR-66440
1655	Torrelameu	Nog	(56)	L	ES-25138
1656	Torrelavit <sup>128</sup>	APe	(09)	B	ES-08775
1657	Torrella	Cos	(37)	V	ES-46814
1658	Torrelles de Foix Torrelles de la Salanca → <i>Torreilles</i>	APe	(09)	B	ES-08737
1659	Torrelles de Llobregat Torremanzanas (v. <i>la Torre de les Maçanes</i> )	BLl	(21)	B	ES-08629
1660	Torrent <sup>129</sup>	BEm	(20)	G	ES-17123

125. Denominació nova d'acord amb el Decret 91/2008, del 27 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Torre Endoménech per la forma exclusiva en valencià de la Torre d'en Doménech (DOGV, 5796, de l'1.7.2008). Aquest topònim ha estat aprovat amb l'article personal (*en*) en minúscula, tal com pertoca d'acord amb la normativa toponímica catalana; en canvi, s'ha mantingut l'accent tancat de *Doménech*.

126. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *la Torre de Vilella* per designar oficialment aquest municipi en català.

127. Tot i que, de moment, recollim aquest topònim com a municipi que pertany a l'àrea de transició català-aragonès d'acord amb la *Gran enciclopèdia catalana* (la versió en línia d'aquest diccionari enciclopèdic recull aquest topònim amb la forma *Tor-la-ribera*), la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans no l'hi considera en la llista de municipis de la Franja de Ponent aprovada el 15 de desembre de 1995 i modificada el 15 de gener de 1999 (agraïm a l'Oficina d'Onomàstica de la Secció Filològica i, especialment, a Ramon Sistac que ens hagin facilitat aquestes dades).

128. L'Institut d'Estudis Catalans considera incorrecta, des del punt de vista de la toponímia, la forma *Torrelavit* i recomana que s'adopti la denominació *Terrassola i Lavit* per designar oficialment aquest municipi.

129. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Torrent d'Empordà* per designar oficialment aquest municipi.

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
1661	Torrent Torrent d'Empordà (v. <i>Torrent</i> [BEm])	Hor	(45) V	ES-46900
1662	Torrent de Cinca // Torrente de Cinca Torrente de Cinca (v. <i>Torrent de Cinca</i> )	BCi	(18) O	ES-22590
1663	Torres de Segre	Sgi	(75) L	ES-25170
1664	Torres Torres	CMo	(29) V	ES-46148
1665	Torre-serona Torrevelilla (v. <i>Torre de Vilella</i> ) Torrevella → <i>Torre vieja</i>	Sgi	(75) L	ES-25131
1666	Torre vieja (Torrevella) Torre-xiva → <i>Torrechiva</i>	BSe	(24) A	ES-03180
1667	el Torricó // Altorricón	Lli	(46) O	ES-22540
1668	Torroella de Fluvià	AEm	(05) G	ES-17474
1669	Torroella de Montgrí	BEm	(20) G	ES-17257
1670	Torroja del Priorat	Pri	(66) T	ES-43737
1671	Tortellà	Grt	(43) G	ES-17853
1672	Tortosa	BEb	(19) T	ES-43500
1673	Toses	Rip	(71) G	ES-17536
1674	Tossa de Mar	Sel	(76) G	ES-17320
1675	Toulouges (Toluges)	Ros	(72) PO	FR-66350
1676	Tous	CNa	(31) V	ES-46269
1677	Traiguera	BMa	(22) C	ES-12330
1678	Tremp Tresserra → <i>Tresserre</i>	PJu	(58) L	ES-25620
1679	Tresserre (Tresserra) Trevilhac (occ.) → <i>Trévillach</i> Trevillac → <i>Trévillach</i>	Ros	(72) PO	FR-66300
1680	Trévillach (Trevillac, cat.; Trevilhac, occ.) Trilhan (occ.) → <i>Trilla</i>	Fen	(39) PO	FR-66130
1681	Trilla (Trillà, cat.; Trilhan, occ.) Trillà → <i>Trilla</i>	Fen	(39) PO	FR-66220
1682	Trouillas (Trullars) Trullars → <i>Trouillas</i>	Ros	(72) PO	FR-66300
1683	Tuéjar (Toixa) Tuïr → <i>Thuir</i> Tuixén (v. <i>Josa i Tuixén</i> )	Ser	(77) V	ES-46177
1684	Turís (Torís)	RiA	(68) V	ES-46389
1685	Ullà	BEm	(20) G	ES-17140
1686	Ullastrell	VOc	(85) B	ES-08231
1687	Ullastret	BEm	(20) G	ES-17114
1688	Ulldacona	Mon	(55) T	ES-43550
1689	Ulldemolins	Pri	(66) T	ES-43363
1690	Ultramort	BEm	(20) G	ES-17114
1691	Ur	Ce1	(33a) PO	FR-66760
1692	Urbanya (Orbanyà)	Con	(36) PO	FR-66500
1693	Urús Urtx (v. <i>Fontanals de Cerdanya</i> ) Useras (v. <i>les Useres</i> )	Ce2	(33b) G	ES-17538
1694	les Useres // Useras	Aln	(02) C	ES-12118

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1695	Utiel	PIU (64)	V	ES-46300
1696	Vacarisses	VOc (85)	B	ES-08233
1697	la Vajol	AEm (05)	G	ES-17707
1698	Valcebollère (Valcebollera)	Ce1 (33a)	PO	FR-66340
1699	Valdellou <sup>130</sup> // Baldellou Valdeltormo (v. <i>la Vall del Tormo</i> ) Valderrobles (v. <i>Vall de Roures</i> )	Lli (46)	O	ES-22571
1700	València (València) València → <i>Valencia</i> Valjunquera (v. <i>Valljunquera</i> )	Hor (45)	V	ES-460..
1701	Vall d'Alba	PIA (62)	C	ES-12194
1702	la Vall d'Alcalà la Vall d'Almonesir → <i>Vall de Almonacid</i>	MaA (51)	A	ES-03788
1703	la Vall d'Ebo	MaA (51)	A	ES-03789
1704	la Vall d'en Bas	Grt (43)	G	ES-17176
1705	la Vall d'Uixó	PIB (63)	C	ES-12600
1706	Vall de Almonacid (la Vall d'Almonesir)	APa (08)	C	ES-12414
1707	la Vall de Bianya	Grt (43)	G	ES-17813
1708	la Vall de Boí	AR1 (12a)	L	ES-25527
1709	Vall de Cardós <sup>131</sup>	PSo (59)	L	ES-25570
1710	Vall de Gallinera	MaA (51)	A	ES-03787
1711	la Vall de Laguar	MaA (51)	A	ES-03791
1712	Vall de Roures <sup>132</sup> // Valderrobles	Ma1 (53a)	Te	ES-44580
1713	la Vall del Tormo // Valdeltormo	Ma1 (53a)	Te	ES-44620
1714	Vallada	Cos (37)	V	ES-46691
1715	Vallanca	RAAd (67)	V	ES-46145
1716	Vallat	AMi (07)	C	ES-12230
1717	Vallbona d'Anoia	Ano (14)	B	ES-08785
1718	Vallbona de les Monges Valcebollera → <i>Valcebollère</i>	Urg (81)	L	ES-25268
1719	Vallcebre	Ber (28)	B	ES-08699
1720	Vallclara Valldellou (v. <i>Valdellou</i> )	CBa (35)	T	ES-43439
1721	Valldemossa Vall-de-roures (v. <i>Vall de Roures</i> )	MOc (47)	M	ES-07170
1722	Vallés Vallestàvia → <i>Baillestavy</i>	Cos (37)	V	ES-46814
1723	Vallfogona de Balaguer	Nog (56)	L	ES-25680
1724	Vallfogona de Ripollès	Rip (71)	G	ES-17862
1725	Vallfogona de Riucorb	Sga (74)	L	ES-43427
1726	Vallgorguina	VOr (86)	B	ES-08470
1727	Vallibona	Por (65)	C	ES-12315

130. La grafia *Valdellou* (amb una sola *el* en el formant *vall-*) és espúria. Hauria de ser *Valldellou*.

131. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Ribera de Cardós* per designar oficialment aquest municipi. El nucli de Ribera de Cardós té el codi postal núm. 25570 i el d'Estron, el núm. 25572.

132. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Vall-de-roures* per designar oficialment aquest municipi en català.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1728	Vallirana	BLI (21)	B	ES-08759
1729	Valljunquera // Valjunquera	Ma1 (53a)	Te	ES-44595
1730	Vall-llobrega Vallmanya → <i>Valmanya</i>	BEm (20)	G	ES-17253
1731	Vallmoll	ACa (04)	T	ES-43144
1732	Vallromanes	VOr (86)	B	ES-08188
1733	Valls	ACa (04)	T	ES-43800
1734	les Valls d'Aguilar <sup>133</sup>	AUr (10)	L	ES-25795
1735	les Valls de Valira <sup>134</sup>	AUr (10)	L	ES-25798
1736	Valmanya (Vallmanya)	Con (36)	PO	FR-66320
1737	Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	BCa (17)	T	ES-43890
1738	la Vansa i Fòrnols	AUr (10)	L	ES-25717
1739	Veciana Velilla de Cinca (v. <i>Vilella de Cinca</i> ) Vencillón (v. <i>Vensilló</i> )	Ano (14)	B	ES-08289
1740	el Vendrell	BPe (23)	T	ES-43700
1741	Vensilló // Vencillón la Venta d'Emperador → <i>Emperador</i>	Lli (46)	O	ES-22549
1742	Venta del Moro	PIU (64)	V	ES-46310
1743	Ventalló	AEm (05)	G	ES-17473
1744	Veracruz (Beranuï)	BRi (26)	O	ES-22484
1745	Verdú	Urg (81)	L	ES-25340
1746	el Verger	MaA (51)	A	ES-03770
1747	Verges Vernet → <i>Vernet les Bains</i>	BEm (20)	G	ES-17142
1748	Vernet les Bains (Vernet)	Con (36)	PO	FR-66820
1749	Vespella de Gaià Vià (v. <i>Font-romeu, Odelló i Vià</i> ) Viacamp (v. <i>Viacamp i Lliterà</i> )	Tar (79)	T	ES-43763
1750	Viacamp i Lliterà <sup>135</sup> // Viacamp y Litera Viacamp y Litera (v. <i>Viacamp i Lliterà</i> )	BRi (26)	O	ES-22585
1751	Vic	Oso (57)	B	ES-08500
1752	Vidrà	Oso (57)	B	ES-17515
1753	Vidreteres	Sel (76)	G	ES-17411
1754	Vielha e Mijaran	VAr (83)	L	ES-25530
1755	la Vila Joiosa // Villajoyosa	MaB (52)	A	F-03570
1756	Vilabella	ACa (04)	T	ES-43886
1757	la Vilabella	PIB (63)	C	F-12526
1758	Vilabertran	AEm (05)	G	ES-17760
1759	Vilablareix	Gir (44)	G	ES-17180
1760	Vilada	Ber (28)	B	ES-08613
1761	Viladamat	AEm (05)	G	ES-17137

133. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Noves de Segre* per designar oficialment aquest municipi.

134. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Anserall* per designar oficialment aquest municipi.

135. L'Institut d'Estudis Catalans recomana que s'adopti la denominació *Viacamp* (sense complement) per designar oficialment aquest municipi en català.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1762	Viladasens	Gir (44)	G	ES-17464
1763	Viladecans	BLl (21)	B	ES-08840
1764	Viladecavalls	VOc (85)	B	ES-08232
1765	Vilademuls	PEs (61)	G	ES-17468
1766	Viladrau	Oso (57)	G	ES-17406
1767	Vilafamés	PIA (62)	C	ES-12192
1768	Vilafant	AEm (05)	G	ES-17740
	Vilafermosa → <i>Villabermosa del Ríó</i>			
1769	Vilafranca // Vilafranca del Cid	AMa (06)	C	ES-12150
1770	Vilafranca de Bonany	MOr (48)	M	ES-07250
	Vilafranca de Conflent → <i>Villefranche de Conflent</i>			
1771	Vilafranca del Penedès	APe (09)	B	ES-08720
1772	Vilagrassa	Urg (81)	L	ES-25330
1773	Vilajuïga	AEm (05)	G	ES-17493
1774	Vilalba dels Arcs	TAI (80)	T	ES-43782
1775	Vilalba Sasserra	VOr (86)	B	ES-08455
1776	Vilaller	AR1 (12a)	L	ES-25552
	Vilallonga de la Safor → <i>Villalonga</i>			
	Vilallonga de la Salanca → <i>Villelongue de la Salanque</i>			
1777	Vilallonga de Ter	Rip (71)	G	ES-17869
1778	Vilallonga del Camp	Tar (79)	T	ES-43141
	Vilallonga dels Monts → <i>Villelongue dels Monts</i>			
1779	Vilamacolum	AEm (05)	G	ES-17474
1780	Vilamalla	AEm (05)	G	ES-17469
1781	Vilamaniscle	AEm (05)	G	ES-17781
1782	Vilamarxant	CTu (30)	V	ES-46191
1783	Vilamòs	VAr (83)	L	ES-25551
	Vilamolaca → <i>Villemolaque</i>			
1784	Vilanant	AEm (05)	G	ES-17743
	Vilanova (v. <i>Sant Antolí i Vilanova</i> )			
1785	Vilanova d'Alcolea	PIA (62)	C	ES-12183
1786	Vilanova d'Escornalbou	BCa (17)	T	ES-43311
1787	Vilanova de Bellpuig	PUr (60)	L	ES-25264
1788	Vilanova de l'Aguda	Nog (56)	L	ES-25749
1789	Vilanova de la Barca	Sgi (75)	L	ES-25690
	Vilanova de la Reina → <i>Villanueva de Viver</i>			
	Vilanova de la Ribera → <i>Villeneuve de la Rivière</i>			
	Vilanova de les Escaldes (v. <i>Angostrina i Vilanova de les Escaldes</i> )			
1790	Vilanova de Meià	Nog (56)	L	ES-25735
1791	Vilanova de Prades	CBa (35)	T	ES-43439
	Vilanova de Raò → <i>Villeneuve de la Rabo</i>			
1792	Vilanova de Sau	Oso (57)	B	ES-08519
1793	Vilanova de Segrià	Sgi (75)	L	ES-25133
1794	Vilanova del Camí	Ano (14)	B	ES-08788
1795	Vilanova del Vallès	VOr (86)	B	ES-08410
1796	Vilanova i la Geltrú	Grf (41)	B	ES-08800
1797	Vilaplana	BCa (17)	T	ES-43380
	el Vilar (v. <i>Castellbell i el Vilar</i> )			



Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1798	Vilar de Canes	AMa (06)	C	ES-12162
1799	Vila-real	PIB (63)	C	ES-12540
1800	Vila-rodona	ACa (04)	T	ES-43814
1801	Vila-sacra	AEm (05)	G	ES-17485
1802	Vila-sana	PUr (60)	L	ES-25245
1803	Vila-seca	Tar (79)	T	ES-43480
1804	Vilassar de Dalt	Mar (50)	B	ES-08339
1805	Vilassar de Mar	Mar (50)	B	ES-08340
1806	Vilaür	AEm (05)	G	ES-17483
1807	la Vilavella	PIB (63)	C	ES-12526
1808	Vilaverd	CBa (35)	T	ES-43490
1809	la Vilella Alta	Pri (66)	T	ES-43375
1810	la Vilella Baixa	Pri (66)	T	ES-43374
	Vilella de Cinca (v. <i>Villella de Cinca</i> )			
1811	Villafamés	PIA (62)	C	ES-12192
	Villafranca del Cid (v. <i>Vilafranca</i> )			
1812	Villahermosa del Río (Vilafermosa)	AMi (07)	C	ES-12124
	Villajoyosa (v. <i>la Vila Joiosa</i> )			
1813	Villalonga (Vilallonga de la Safor)	Saf (73)	V	ES-46720
1814	Villamalur	AMi (07)	C	ES-12224
1815	Villanueva de Castellón (Castelló de la Ribera) <sup>136</sup>	RiA (68)	V	ES-46270
1816	Villanueva de Viver (Vilanova de la Reina) el Villar → <i>Villar del Arzobispo</i>	AMi (07)	C	ES-12428
1817	Villar del Arzobispo (el Villar)	Ser (77)	V	ES-46170
1818	Villargordo del Cabriel	PIU (64)	V	ES-46317
1819	Villefranche de Conflent (Vilafranca de Conflent)	Con (36)	PO	FR-66500
1820	Villella de Cinca <sup>137</sup> // Velilla de Cinca	BCi (18)	O	ES-22528
1821	Villelongue de la Salanque (Vilallonga de la Salanca)	Ros (72)	PO	FR-66410
1822	Villelongue dels Monts (Vilallonga dels Monts)	Ros (72)	PO	FR-66740
1823	Villemolaque (Vilamulaca)	Ros (72)	PO	FR-66300
1824	Villena	AVi (11)	A	ES-03400
1825	Villeneuve de la Raho (Vilanova de Raò)	Ros (72)	PO	FR-66200
1826	Villeneuve de la Rivière (Vilanova de la Ribera) Villerac (v. <i>Clarà i Villerac</i> )	Ros (72)	PO	FR-66610
1827	Villores	Por (65)	C	ES-12311
1828	Vilobí d'Onyar	Sel (76)	G	ES-17185
1829	Vilobí del Penedès	APe (09)	B	ES-08735
1830	Vilopriu	BEEm (20)	G	ES-17466
1831	el Vilosell	Grg (42)	L	ES-25547
1832	Vimbodí	CBa (35)	T	ES-43430

136. D'acord amb la Resolució del 29 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Local (de la Generalitat Valenciana), s'ha fet pública la resolució de la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 22 d'abril de 2005, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 2370/1994 interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro-referèndum (*sic*) de Villanueva de Castellón, contra el Decret 137/1994, del 18 de juliol (DOGV del 26 de juliol de 1994), pel qual s'aprovà el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per Castelló de la Ribera. Aquesta sentència ha comportat la derogació d'aquest canvi de denominació i el retorn a l'única forma oficial en espanyol.

137. La grafia catalana *Villella* (amb dues eles palatals) és espúria. Hauria de ser *Vilella*.

Núm.	Nom oficial (forma catalana tradicional)	Comarca	EAS	CP
1833	Vinaixa	Grg (42)	L	ES-25440
1834	Vinalesa	Hor (45)	V	ES-46114
1835	Vinaròs	BMa (22)	C	ES-12500
1836	Vinça (Vinça) Vinça → <i>Vinça</i>	Con (36)	PO	FR-66320
1837	Vinebre	RiE (70)	T	ES-43792
1838	Vingrau	Ros (72)	PO	FR-66600
1839	Vinyols i els Arcs	BCa (17)	T	ES-43391
1840	Vira (Virà, cat.; Viran, occ.) Virà → <i>Vira</i> Viran (occ.) → <i>Vira</i> Vistabella del Maestrat → <i>Vistabella del Maestrazgo</i>	Fen (39)	PO	FR-66220
1841	Vistabella del Maestrazgo (Vistabella del Maestrat)	Aln (02)	C	ES-12135
1842	Viver el Viver → <i>Le Vivier</i>	APa (08)	C	ES-12460
1843	Viver i Serrateix Vivers → <i>Vivés</i>	Ber (28)	B	ES-08679
1844	Vivés (Vivers) <sup>138</sup>	Asp (15)	PO	FR-66400
1845	Le Vivier (el Viver, cat.; lo Vivier, occ.) lo Vivier (occ.) → <i>Le Vivier</i> el Voló → <i>Le Boulou</i> Vulpellac, Fonteta i Peratallada (v. <i>Forallac</i> )	Fen (39)	PO	FR-66730
1846	Xàbia // Jávea Xacarella → <i>Jacarilla</i> Xalans → <i>Jalance</i>	MaA (51)	A	ES-03730
1847	Xaló Xarafull → <i>Jarafuel</i>	MaA (51)	A	ES-03727
1848	Xàtiva Xeldo → <i>Geldo</i> Xella → <i>Cbella</i> Xelva → <i>Chelva</i> Xera → <i>Chera</i>	Cos (37)	V	ES-46800
1849	Xeraco	Saf (73)	V	ES-46770
1850	Xeresa Xèrica → <i>Jérica</i>	Saf (73)	V	ES-46790
1851	Xert // Chert	BMa (22)	C	ES-12360
1852	Xerta Xest → <i>Cheste</i> Xestalgat → <i>Gestalgat</i>	BEb (19)	T	ES-43592
1853	Xilxes // Chilches	PIB (63)	C	ES-12592
1854	Xirivella Xiva de Bunyol → <i>Chiva</i>	Hor (45)	V	ES-46950
1855	Xixona // Jijona	Ala (01)	A	ES-03100
1856	Xodos // Chodos Xóvar → <i>Chóvar</i> Xulella → <i>Chulilla</i>	Aln (02)	C	ES-12005
1857	Yátova (Iàtova)	FBu (40)	V	ES-46367

138. Fins al juliol de 2007 es considerava que aquest municipi pertanyia al Vallespir.

<i>Núm.</i>	<i>Nom oficial (forma catalana tradicional)</i>	<i>Comarca</i>	<i>EAS</i>	<i>CP</i>
1858	La Yesa (la Iessa) Zaidín (v. <i>Saidí</i> )	Ser	(77) V	ES-46178
1859	Zarra	VCo	(84) V	ES-46621
1860	Zorita del Maestrazgo (Sorita de Morella)	Por	(65) C	ES-12311
1861	Zucaina (Sucaina)	AMi	(07) C	ES-12125

**MANUAL**  
LA REDACCIÓ I L'EDICIÓ DE TEXTS  
**D'ESTIL**